


The background is an abstract painting in shades of green and yellow. It features thick, expressive brushstrokes. A central circular motif, resembling a sun or a moon, is visible in the upper-middle section, surrounded by concentric, lighter-colored rings. The overall texture is painterly and organic.

Aladagong Proklamasyon


(Visayan Version)

R. B. THIEME, JR.

With permission of R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries,
this publication is distributed in the Philippines
by Grace Logos Support Philippines, Inc.,
without charge or obligation.

For more information text or call:
(*Gihatag pinaagi sa GLSP nga walay bayad o obligasyon.
Para sa dugang pang kasayuran text o tawag:*)
Globe: 0906-347-9830
Smart: 0946-142-7563

The electronic version of this book can be read or downloaded
through the Internet address <https://www.gracelsp.ph>.
(*Ang elektroniko nga bersiyon niini nga libro mahimong mabasa o mabalhin ang datos
pinaagi sa Internet adres nga <https://www.gracelsp.ph>.*)



Siya miadto ug mihimo sa proklamasyon
ngadto sa mga espiritu nga *karon* anaa
sa prisohan, kinsa sa kaniadto maoy
dimatumanon.

1 Pedro 3:19b-20a

Apan kita nakakita Kaniya kinsa gihimo
sa diyutay nga panahon ubus pa kay sa
mga anghel, *kining mosunud*, si Jesus,
tungud sa pag-antos sa kamatayon
gikoronahan sa himaya ug dungog, nga
pinaagi sa grasya sa Dios Siya nakatilaw
sa kamatayon para sa matag-usa.

Mga Hebreohanon 2:9

MADAUGONG PROKLAMASYON

R. B. THIEME, JR.



R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS

PINANSIYAL NGA PALISIYA

Walay bayad para sa bisan unsa nga materyal gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries. Si kinsa kadtong nagtinguha og pagtudlo sa Bibliya makaangkon sa among [English] mga publikasyon, DVDs, ug MP3 CDs nga walay obligasyon. Ang Dios naghatag og doktrina sa Bibliya. Kami nanghinaot sa pagpadayag sa Iyang grasya.

Ang R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries maoy usa ka ministryo sa grasya ug naglihok sa katibuk-an diha sa boluntaryong mga kontribusyon. Walay listahan sa presyo para sa bisan unsa sa among mga materyal. Walay kwarta nga gipangayo. Kon ang pagkamapasalamaton para sa Pulong sa Dios nagdasig sa usa ka magtotoo sa paghatag, siya adunay pribilihiyo sa pagpaambit ngadto sa pagpakaylap sa doktrina sa Bibliya.

Orihinal nga naimprinta isip *VICTORIOUS PROCLAMATION* niadtong tuig 1972, 1977, 2002 ni R. B. Thieme, Jr. Unang edisyon napatik niadtong 1972. Ikatulong edisyon napatik niadtong 2002. Ikaduhang impresyon 2006.

Kini nga basahon napatik gikan sa mga pakigpulong ug wa-imantala nga mga sinulat ni R. B. Thieme, Jr.

Sa pag-order niini nga libro sa English, kontak: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries
P.O. Box 460829, Houston, Texas 77056-8829
www.rbthieme.org

Walay bahin niining publikasyon nga ipasanay o ipadala sa bisan unsang porma o sa bisan unsang pamaagi, elektroniko o mekanikal, lakip na ang seroks, rekord, o sa bisan unsang sistema sa pagtipig ug pag-abli sa impormasyon, nga walay nakasulat nga pagtugot gikan sa tigmantala.

Ang Kasulatan gikuha gikan sa *VICTORIOUS PROCLAMATION* nga libro mismo og gihubad sa Binisaya.

Napatik sa Tagbilaran City, Bohol, Philippines, 2017.

Gihubad ngadto sa Binisaya nga pinulongan ni Jerome L. Salutan. Gitan-aw pagbalik nila ni Amado D. Carejo, David C. Vicoy ug Rafflyn H. Salutan. Gipatik nga may pagtugot sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries.

Mga Sulud

Pasiuna.....	v
Ang Anghelanong Away.....	1
Ang Divine nga Saad.....	4
Ang Anghelanong Pagpanulud.....	9
Ang Gamhanan-kaayong-kaliwatan	14
Ang Divine nga Paghatag-bili.....	16
Ang Divine nga Paghukum	21
Ang Divine nga Saad Natuman	27
Ang mga Kompartamento sa Hades	30
Ang Madaugong Proklamasyon	34
Ang Grasya sa Dios diha sa Kaluwasan.....	35
Ang Grasya sa Dios diha sa Posisyonal nga Kamatuuran	38
Ang mga Mekanika sa Kadaugan.....	41
Ang Madaugong Magtotoo	50
Pakapin sa Basahon: Doktrina sa Operasyon Tumbanan	54
Timan-anan sa Kasulatan.....	57

Pasiuna

Sa dili pa ikaw magsugod sa imong pagtoon sa Bibliya, kon ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo, siguroha nga ikaw nakahingalan sa imong mga sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan.

Kon kita mosugid sa atong [nahibaloan] mga sala, Siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato sa atong [nahibaloan] mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang [wanahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala] dipagkamatarong. (1 Juan 1:9)

Ikaw dihadiha mosulud sa fellowship uban sa Dios, napuno sa Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on og doktrina sa Bibliya gikan sa Pulong sa Dios.

“Ang Dios espiritu, ug kadtong kinsa nga magsimba Kaniya kinahanglang magsimba diha sa [ang pagpuno sa] espiritu ug [bibliyanhon] kamatuuran.” (Juan 4:24)

Kon ikaw wala gayud sa personal nga mitoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo ingon nga imong Manluluwas, ang isyu dili ang paghingalan sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.

“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala nagatuman [ang mando sa pagtoo diha] sa Anak dili makakita og kinabuhi, apan ang kaligutgut sa Dios nagapabilin diha kaniya.” (Juan 3:36)

ANG PULONG SA DIOS buhi ug gamhanan, mashait kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, naglag-bas bisan ngadto sa nagbahing nagpabulag sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, ug maoy usa ka kritiko sa mga hunahuna ug mga tinguha sa kasing-kasing. (Mga Hebreohanon 4:12)

Ang tanang Kasulatan gininhawa-sa-Dios, ug maganan-siyahon para sa doktrina, para sa pagbadlong, para sa koreksiyon, para sa instruksiyon diha sa pagkamatarong; nga ang tawo sa Dios mamahimong hamtong, sa hingspit gisangkapan ngadto sa tanan nga maayong mga buhat. (2 Timoteo 3:16-17)

Pagtoon sa pagpakita sa imong-kaugalingon nga aprobado ngadto sa Dios, usa ka trabahador nga kinahanglang dili maulaw, sa hustong nagbahin sa pulong sa kamatuuran. (2 Timoteo 2:15)

ANG ANGHELANONG AWAY

SA WAYDUHAHAHA ANG LABING MAKAPAKURAT NGA HITABO sa tibuuk panahon aron panid-an sa anghelanong pagbulot-an mao ang pagbuhat sa tawo. Aniyay usa ka ubus nga porma sa pagbuhat kinsa, lahi sa mga anghel, dili makabiyahe latas sa kawanangan, kinsa limitado sa gahum ug panan-aw, ug kinsa natanggong ngadto sa usa ka gamayng planeta; apan kini nga binuhat gihimo diha sa imahen ug kaamgiran sa Dios (Genesis 1:26a-27).¹ Ang mga anghel nakakita diha dayon nga ang katawhan mihuput og usa ka kinaiya nga angay sa usag-

1. “Imahen” mao ang Hebreyo nga pulong (*tselem*). Kini nagadala og dili usa ka pisikal, makitang katukuran, apan usa ka “malarawanong imahen,” usa ka butang nga dimakita apan tinuud. Ang Dios mibuhat sa tawhanong mga linalang uban ang usa ka dimakitang kalag og gihatagan uban sa pihong rasyonal, moral, ug sa relasyong mga kapasidad nga gipasunud sumala sa iyang kaugalingong tinuud, apan dimakitang esensiya. “Kaamgiran” mao ang (*demuth*), usa ka “sundanan” o “modelo,” ug nagapahimug-at nga ang personalidad sa tawo maoy gikuha gikan sa iyang kalag nga esensiya. Bisan pa sa managsamang esensiya, ang binilyon sa binilyon sa tawhanong mga kalag nagpakita sa daghang mga klase sa mga personalidad, maingon nga ang Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu adunay ilang kaugalingong pagkatalagsaon. Tan-awa sa R. B. Thieme, Jr., *The Origin of Human Life* (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 1994, ikaduhang impresyon), 3-6. Sa umaabot, ang mga sangang-reperensiya ngadto sa akong mga libro mokutlo lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), ug panid (mga panid).

usa kanila—kabubut-on—ang gahum sa pagpili para o batok sa Dios.

Ang tibuuk anghelanong mga binuhat sa kaniadto mihimo sa ilang pagpili, samtang gipadayag pinaagi sa duha ka nagsumpaking mga kategoriya niining mga gamhanan-kaayong-binuhat, pinili ug nalaglag (Markos 5:1-19; 8:38; 1 Timoteo 5:21). Sa dihang si Satanas migamit sa iyang kabubut-on ug mihukum batok sa Dios (Isaiah 14:12-15; Ezekiel 28:15), usa-sa-tulo sa mga anghel mipili sa pagsunud kaniya (Pinadayag 12:4). Sulud sa usa ka wamahibaloi nga panahon sa wala pa ang pag-abut sa tawo, ang away mihugpa tali adtong mga anghel kinsa misunud ni Satanas ug adtong kinsa mipili para sa Dios.

Tungud kay si Satanas ug ang iyang mga anghel gihukman sa silot apan wala pa gitambog ngadto sa linaw sa kalayo (Mateo 25:41), duha ka konklusyon ang mahimong makuha. Una, si Satanas malagmit adunay apelasyon sa iyang sentensiya. Sa tinuud, ang mga titulo nga gitumbok ngadto sa gamhanan-kaayong-anghel human sa iyang pagkalaglag magdala niini nga konklusyon: (*Satan*), “Satanas,” ug (*diabolos*), “ang yawa,” magkahulugan og “kaaway, tigpasangil, abogado”—ang usa kinsa nagaadto sa hukmanan ug nagapasang-at sa kaso (Zechariah 3:1-2). Si Satanas misupak nga ang silot sa Dios dimakiangayon: “Usaon sa usa ka mahigugmaong Dios pagtambog sa iyang mga binuhat ngadto sa linaw sa kalayo?” Siya misaway sa karakter sa Dios.

Ang ikaduhang konklusyon mao nga ang tawo gibuhay sa Dios isip usa ka tubag sa apelasyon ni Satanas. Gibuhay nga ubus pa kay sa mga anghel (Mga Salmo 8:3-5; cf. Mga Hebreohanon 2:7), ang katawhan mahimong sumpay ug sulbad sa langitnong away. Sama sa mga anghel, ang katawhan gihatagan sa gawasnong kabubut-on, ug kana nga gawasnong kabubut-on pagasulayan sa pagtan-aw kong ang tawo magsalikway ba sa Dios. Sa sangputanan, ang tawo moabut ilalum sa makuting

pangusisa sa pulos pinili ug nalaglag nga mga anghel (Job 2:1-3; Lukas 15:7, 10; 1 Mga Taga-Corinto 4:9). Ang tawhanong kasaysayan makapakita ngadto ni Satanas ug sa iyang nalaglag nga mga alagad nga ang tanang mga desisyon sa Dios sa perpektong makiangayon ug husto, masubayon sa *tanang* mga hiyas sa iyang esensiya.

Ang Dios dili makausab sa iyang karakter sa pagpahiangay ni bisan kinsang binuhat, bisan kon anghel o tawo. Ang Dios nahigugma sa mga anghel, apan ang Dios dili makahigugma diha sa usa ka paagi nga disubay uban sa laing mga hiyas sa iyang karakter. Ang tawo makapakita ni Satanas ug sa iyang mga anghel unsaon sa usa ka mahigugmaong Dios makahimo sa pagluwas sa usa ka nalaglag nga binuhat ug sa gihapon magpabilin sa iyang pagkamatarong.

Sa dihadhiha nga ang tawo gibuhad, ang Dios mipakita sa iyang waykinutubang grasya pinaagi sa pagsangkap sa matagbutang nga ang tawo magkinahanglan.² Siya usab maghimo og usa ka pagsulay sa paghimo niini nga posible para sa tawo sa paggamit sa iyang kabubut-on (Genesis 2:17). Ang pangutana maoy usahay gipangutana, “Nganong gidili sa Dios ang pagkaon sa usa ka kahoy? Ngano man nga Siya mihimo sa bisan unsang pagdili gayud?” Ang pagdili mao ang paghatag sa tawo og higayon sa paghimo og usa ka pagpili para o batok sa Dios. Apan, ang Dios wala nagapugus og gugma o pagkamasinugtanon gikan sa iyang mga binuhat. Ang kabubut-on sa tawo sa tinuud gawasnon sa pagpili sa pagtuman o pagsupil sa sugo sa Dios.

2. Grasya mao ang tanan nga ang Dios gawasnon sa pagbuhad para sa tawo diha sa basihan sa pagpasig-uli nga buhat ni Kristo didto sa krus. Grasya mao ang titulo para sa plano sa Dios para sa katawhan; iyang palisiya, kalihukan, paagi sa buhat, ug paagi sa pagpuyo. Grasya mao ang henyo sa Dios ug ang pagpadayag sa iyang gugma, masubayon diha sa matag detalye uban ang mga kinahanglanon sa iyang pagkamatarong. Tan-awa sa Thieme, *Plan of God* (2003).

ANG DIVINE NGA SAAD

Ang ikatulong kapitulo sa Genesis nagapadayag nga ang tawo mipili batok sa Dios bisan pa sa perpektong kalikupan ug pagsangkap nga ang Dios mihatag kaniya didto sa Hardin. Diha sa mismong takna nga ang pagpili gihimo, si Satanas nahimo nga ang mananaog diha sa unang sangka sa away dinhi sa kalibutan. Siya dihadhi miagaw og kontrol niining kalibutana ug sa tawo (2 Mga Taga-Corinto 4:4). Ang bugtong paglaum para sa tawo, nga makit-an diha sa Genesis 3:15, mao usab ang kasulbaran sa Dios ngadto sa anghelanong away. Ang Dios mihimo og usa ka maloloy-ong saad samtang Siya mihukum og silot batok sa serpente.

“Ug Ako mobutang og kabingkilan
Tali kanimo [Satanas] ug sa babaye;
Ug tali sa imong liso ug sa iyang liso;
Siya mopangus kanimo diha sa ulo,
Ug ikaw mopangus kaniya diha sa tikud.”
(Genesis 3:15)³

Ania ang labing dakong ehemplo sa gugma, pagkamatarong, hustisya, ug grasya sa Dios. Ang tawo sa hingpit nakasala. Ang tawo nalaglag. Ang tawo mibalhin niining gamay nga planeta ngadto ni Satanas. Tungud kay ang tawo sa tinuyo mirebelde batok sa mando sa Dios, si Satanas midaog sa usa ka labing hinungdanong hugna. Kini mipakita nga daw ang kahimtang miabut sa usa ka pagkaungot—dili lamang para sa tawo, apan para sa tibuuk away. Apan ang Dios mitukod sa usa ka dapit sa mapadayonong kalihukan pinaagi niining kahibulungang saad!

3. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American Standard Bible (NASB). Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa pagpalapad sa NASB nga paghubad nga gitudlo diha sa Bibliyanhong klase nga mga pakigpulong (anaa diha sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).

“Ug Ako mobutang og kabingkilan Tali kanimo ug sa babaye, Ug tali sa imong liso ug sa iyang liso.”

“Iyang liso,” usa ka reperensiya ngadto sa Ginoong Jesu-Kristo sa punto sa Iyang pagpakatawo, mao ang una sa Mesiyas nga titulo ug ang unang saad sa Manluluwas. Ang liso sa babaye nagapatataw sa birhen nga pagkatawo isip ang paagi sa pagdala sa Manluluwas dinhi sa kalibutan nga walay usa ka kinaiyang makasasala. Tungud kay ang kinaiyang makasasala maoy gipasa diha sa pagpaliwat pinaagi sa lalaki, si Jesu-Kristo walay tiunay nga sala ug walay personal nga sala.⁴

“Siya mopangus kanimo diha sa ulo.” Ang liso sa babaye, ang Ginoong Jesu-Kristo, magpangus o sa literal magdugmok sa ulo ni Satanas. Tungud kay ang serpente karon nagakamang diha sa abog, ang iyang ulo madutlan ug ang pagdugmok niining hinungdanon-kaayong bahin maoy makamatay ngadto kaniya. Kini nga bersikulo nagatagna sa katapusang kapildihan ni Satanas nga mahitabo sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo (Mateo 25:41; Pinadayag 12:9; 20:10). Bisan sa wala pa ang kaluwasan gideklarar, ang katapusang kadaugan batok ni Satanas maoy gisibya.⁵

“Ikaw [Satanas] mopangus kaniya [Kristo] diha sa tikud.” Ang naut-ut nga serpente nagaabut sa dili hataas pa kay sa tikud sa tawo, apan sa dihang ang makamandag nga bitin nagatira niining ubus pa nga lutahan sa tiil, ang kamandag nagakaylap sa tanang bahin sa tibuuk lawas sa tawo. Mao nga, ang pagpangus sa tikud sa Ginoo nagalantaw sa krus diin si Kristo magdala diha sa Iyang kaugalingong lawas sa paghukum para sa matag sala diha sa tawhanong kaliwatan (2 Mga Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 2:24).

4. Thieme, *The Integrity of God* (2005), 60-88.

5. Ang taktikanhong kadaugan ni Kristo anaa sa duha ka mga bahin. Ang una mao ang Iyang kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagsaka, ug sesyon didto sa toong kamut sa Amahan isip ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Diha sa ikaduhang bahin si Kristo nagabalik dinhi sa kalibutan diha sa Ikaduhang Pag-abut sa pagbuntog ni Satanas ug pagakoronahan nga ang magmamando sa kalibutan.

Tungud kay ang tawo migamit sa iyang gawasnong kabubut-on diha sa negatibong kabubut-on, siya miwala sa iyang relasyon uban sa Dios. Ang katawhan wala diha sa posisyon sa pagbali sa iyang desisyon *gawas kon* ang Dios sa kamaloloy-ong magtabang. Kini mao ngano ang Genesis 3:15, nga mao ang unang paghisgot sa Ebanghelyo diha sa Bibliya, maoy usa sa mahinungdanon nga mga yugto diha sa tibuuk Kasulatan. Ang grasyang pagsangkap sa Dios gipadayag isip Dios-tawo-Manluluwas, si Jesu-Kristo, kinsa mag-abut sa kalibutan ug magsangkap sa kasulbaran ngadto sa problema sa sala sa tawo. Si Satanas nakasabut niini, bisan pa niana daghang katawhan karon ang wala.

Sa dihang ang Dios mipasalig sa Iyang-kaugalingon niini nga saad, ang tibuuk dadangatan sa tawhanong kaliwatan, ang katapusang resulta sa gubat tali sa nalaglag ug pinili nga mga anghel, ug ang perpektong karakter sa Dios maoy nakataya. Ang Dios ba magtuman sa Iyang saad? Kon ang Dios dili makatuman og usa ka saad, nan ang Iyang karakter may depekto ug Siya dili Dios. Wala nay paglaum para sa katawhan o para ni bisan kinsang binuhat.

Sa katibuk-an sa panahon ang katawhan mitoo niini nga saad, hangtod sa pag-abut ni Kristo sa Iyang unang pag-abut. Sila mipakita sa ilang pagtoo pinaagi sa paghalad og mananap nga mga sakripisyo ngadto sa Dios. Ang dugo sa mga toro ug mga kanding dili makaluwas sa tawo gikan sa bisan usa ka sala (Mga Hebreohanon 10:4), apan sa matag higayon ang usa ka tawo mihalad og usa ka mananap nga sakripisyo, bisan pa kini usa lamang ka salampati, siya nag-ingon, “Ako mitoo sa Genesis 3:15.” Karon, sa dihang si bisan kinsa nagadawat ni Kristo, siya nag-ingon, “Ako nagatoo sa Juan 3:16.” Sa dihang si bisan kinsa nagabutang sa iyang pagtoo diha ni Kristo, siya sa waykatapusang naluwas.

Apan, si Satanas nangatarungan nga kon ang tawo mahimong negatibo ug makasala sama kaniya, nan ang Dios

mapugos sa pagkuha sa paghukum sa yawa ngadto sa linaw sa kalayo. Sa wayduhaduha, hunahuna ni Satanas, ang Dios dili maglaglag sa katawhan nga Siya mibuhay sa tinuyo sa pagpakita sa Iyang perpektong karakter. Ug kon ang tawo mapalingkawas, maingon usab si Satanas ug iyang mga sumusunod.

Kini mao ang isyu sa dihang ang Dios mibutang og laing kahoy, ang krus. Si Satanas diha dayon nakasabut sa iyang kadaotan ug misugod sa pagkunsabo unsaon sa pagdili sa istratohiyanghiong kadaugan nga si Kristo magdaog pinaagi sa pagkamatay didto sa krus. Ang yawa nagamando sa usa ka daghan-kaayong kasundalohan sa mga anghel, pipila kanila gitugyanan sa pagpakyas sa posibilidad sa pag-abut ni Kristo diha sa unud. Kon si Jesu-Kristo wala mahimong tinuud nga pagkatawo, walay mahimong kaluwasan para sa tawo.

Adunay mga takna diha sa kasaysayan sa katawhan kanus-a kini makit-an nga daw ang Dios dili maka ug dili magtuman sa Iyang saad. Pananglitan, sa dihang kini nahimong tataw nga ang liso sa babaye moabut pinaagi sa linya ni Abel, ang manghod sa unang duha ka mga anak-lalaki ni Adan, si Satanas midasig ni Cain sa pagbuno sa iyang igsoon. Kini nga unang pagsulay ni Satanas sa pagpugong sa katumanan sa Genesis 3:15 maoy napakgang sa dihang ang linya ni Kristo gibalhin ngadto ni Seth. Apan si Satanas nagsugod sa daghang lain nga mga ataki gitumong diha sa pagbabag sa Unang Pag-abut.

Bisan pa og ang Dios mihimo sa saad sa pag-abut ug pagbayad sa silot para sa sala, nga mao ang espirituhang kamatayon (Mga Taga-Roma 6:23),⁶ ang pagkadios napahimutang dili ngadto sa espirituhang kamatayon ni lawasnong kamatayon. Isip waykatapusang Dios, Siya dili mamatay; isip dimausab

6. Ang espirituhang kamatayon maoy pagkabulag gikan sa Dios ug ang pagkadimakahimo sa pag-angkon og usa ka relasyon uban Kaniya. Ang pagkatawo ni Kristo miantos sa mapulihong espirituhang kamatayon sa dihang Siya gihukman para sa sala didto sa krus (1 Pedro 2:24). Tan-awa sa Thieme, *The Blood of Christ* (2002).

nga Dios, Siya dili mahimong mausab. Unsaon, unya, kini nga away mahimong masulbad? Unsaon nga ang tawo mahimong mapabalik ngadto sa Dios? Ang tubag: Nga walay kompromiso ngadto sa Iyang pagkadios ang Dios kinahanglan magdawat og tinuud nga unud ug dugo. Sa pagkatinuud, ang Dios nga Anak misugot sa pagtuman sa plano sa Amahan pinaagi sa ‘pag-sinina’ sa Iyang-kaugalingon sa usa ka tawhanong lawas (Mga Taga-Filipos 2:5-8; Mga Hebreohanon 2:9-14).⁷

Adunay upat ka mga hinungdan ngano si Jesu-Kristo nahimong tinuud nga pagkatawo. Ang unang hinungdan mao ang mahimong Manluluwas ug moadto sa krus. Ikaduha, si Jesu-Kristo maoy mahimong Tigpataliwala. Sa dili pa ang tawo makabaton og usa ka relasyon uban sa Dios, siya nagakinahanglan og usa ka tigpataliwala kinsa maoy parehas uban sa duha ka Kinaiya-sa-Dios ug sa tawo. Ang Tigpataliwala, unya, kinahanglang Dios ug tawo diha sa usa ka persona (1 Timoteo 2:5-6). Ikatulo, si Jesu-Kristo maoy mahimong usa ka pari. Tungud kay ang tawo maoy usa ka makasasala, siya nagakinahanglan og usa ka madawat nga pari sa pagpaila kaniya atubangan sa Dios ug kana nga pari kinahanglan sa iyang-kaugalingon usa ka tawo. Si Jesu-Kristo mituman niini nga kalihukan ug nahimo nga ang “bantugan nga pangulong pari” (Mga Hebreohanon 4:14). Ikaupat, si Jesu-Kristo maoy maghari isip ang Anak ni David (Lukas 1:31-33). Paingon sa ubus sa dalan sa tawhanong kasaysayan ang Dios maghimo og pipila ka makapahinganghang mga saad ngadto ni David. Siya mag-ingon, “Ako motuboy sa itaas sa imong kaliwat sunud kanimo, kinsa mogula gikan kanimo, ug Ako motukod sa iyang gingharian. . . . Ako motukod sa trono sa iyang gingharian sa

7. Ang paghiusa sa duha ka mga kinaiya, divine ug tawhanon, diha sa usa ka persona ni Jesu-Kristo maoy gitawag og ang hypostatic nga paghiusa. Kini nga mga kinaiya maoy sa dimabulag nga gihiusa nga walay pagkawala o pagsagol sa bulag nga kaugalingon, nga walay pagkawala o pagbalhin sa mga gawi o mga hiyas, ang paghiusa maoy personal ug waykatapusan.

kahangturan” (2 Samuel 7:12*b*, 13*b*; cf. Mga Buhat 2:29-32).

Tungud niining mga hinungdan kini maoy mamandoon nga si Jesu-Kristo masul-uban sa tinuud nga pagkatawo. Apan kini mahimong imposible para ni Kristo nga mahimong usa ka tawo *gawas kon* usa ka wamabugtong kaliwatan sa tinuud nga pagkatawo anaa dinhi sa kalibutan. Kana mao rag usa ka salikwaut nga pamahayag, apan kini makita gikan sa ikaunum nga kapitulo sa Genesis nga si Satanas mihunahuna og usa ka maalamong laraw sa pagdunut sa kaliwatang integridad sa tawhanong kaliwatan. Ang iyang istrategiya mao ang pag-usab sa kinaiya sa katawhan ngadto sa katunga-tawo, katunga-anghelanong mga linalang pinaagi sa usa ka anghelanong pagpanulud sa tawhanong kaliwatan.

Ang pagsulong nga natala diha sa unang napulo ka mga bersikulo sa Genesis 6 mao ang labing lisud buntugon nga ataki sa tibuuk panahon nga gihimo diha sa labing-dako nga kaluwasan sa tawo. Kini malampuson kaayo nga ang linya pinaagi nga si Jesu-Kristo magsulud sa kalibutan maoy napig-ot ngadto sa walo ka mga kalag—ang pamilya ni Noah. Kon dili gumikan sa Lunup, kining satanasnong ataki mahimong mabalhin ngadto sa usa ka pihong kadaugan para ni Satanas. Ang tinuud nga pagkatawo mahimong wala na dinhi sa kalibutan ug si Jesu-Kristo dili gayud mahimong matawo diha sa kaliwatan ni Adan.

ANG ANGHELANONG PAGPANULUD

Ang Genesis kapitulo 6 nagaabli uban sa usa ka hamubong pagsaysay sa una-sa-lunup nga populasyon. Sa tataw, usa ka hilabihang pagdaghan sa katawhan human sa Pagkalaglag miresulta diha sa masdaghang mga babaye kay sa mga lalaki.

Karon kini nahitabo, sa dihang ang katawhan misugod sa pagdaghan ibabaw sa dagway sa yuta,

ug ang mga anak-babaye maoy natawo ngadto kanila. (Genesis 6:1)

Ang pulong “katawhan” mao ang linukup nga termino og nagpasabut ngadto sa tibuuk tawhanong kaliwatan. Samtang ang “mga anak-babaye” nagahulagway sa literal nga mga babaye, kini nga pagpadayag nagakahulugan sa labaw pa niana: Kini usa ka idyom nga nagpahayag sa usa ka sobra ka maanyag nga kababayen-an.

Nga ang mga anak sa Dios [*bene-ha-Elohim*] nakakita nga ang mga anak-babaye sa katawhan maoy maanyag; ug sila mikuha og mga asawa para sa ilang-kaugalingon, kang bisan kinsa nga sila mipili. (Genesis 6:2)

Ang Hebreyo nga pulong *bene-ha-Elohim*, gihubad og “mga anak sa Dios,” nagapakita lamang sa upat ka mga higayon diha sa Karaang Testamento: Job 1:6; 2:1; 38:7; ug dinhi niini nga bersikulo. Laing Hebreyo nga pulong usab ang gihubad og “mga anak sa Dios,” apan *bene-ha-Elohim* sa kanunay ug sa waypagbalhin gigamit para sa mga anghel, wala gayud sa tawhanong mga linalang. Diha sa Bag-ong Testamento, “Anak sa Dios” maoy usa ka titulo para ni Jesu-Kristo, samtang “mga anak sa Dios” nagapasabut ngadto sa mga magtotoo (Juan 1:12). Apan, tungud kay ang “mga anak sa Dios” diha sa Karaang Testamento maoy gigamit para sa mga anghel, pulos pinili ug nalaglag, ang pangutana dinhi mao, unsang matang sa anghel anaa sa panan-aw?

Ang Jude 6 ug 1 Pedro 3:19-20 naglambigit sa nalaglag nga mga anghel “kinsa kaniadto maoy dimatumanon” ug “wala mipabilin sa ilang kaugalingong teritoryo” uban ang mga anghel diha sa Genesis 6:2. Kini mao ang susamang satanasnong mga sinugo kinsa miapil sa ataki didto sa “mga anak-babaye sa katawhan” ug busa gipriso (2 Pedro 2:4). Kini nga mga

manglalapas ang mahimong mga magdadawat sa madaugong proklamasyon ni Jesu-Kristo samtang sila gibilanggo.

Ang Pulong sa Dios wala nahasulat sa pagtagbaw sa mapakisayron, apan sa pagpadayag sa plano sa Dios ug katuyoan para sa tawo. Mga nasabut sa makadaghan ang mahimo gikan sa unsay gipadayag. Apan, sa unsay nahitabo una pa sa pagdani sa kababayen-an maoy pangagpas lamang. Tingali ang idiya sa pagpanulud nahitabo ni Satanas sa dihang siya misugod sa pagmatikud nga pipila sa iyang mga anghel maoy 'nanglili ibabaw sa kapanganuran ug nanaghoy' didto sa maanyag nga "mga anak-babaye sa katawhan." Busa si Satanas mipatawag og usa ka pagplano nga sesyon ug mimando sa iyang piniling mga ahente diha sa paagi sa pagsugod sa ataki nga gidesinyo sa pagpugong sa Manluluwas gikan sa pag-abut sulud sa kalibutan. "Sila mikuha og mga asawa para sa ilang-kaugalingon, kang bisan kinsa nga sila mipili" sa literal nagakahulugan nga sila miipon uban sa kababayen-an dinhi sa kalibutan.

Diha dayon, pihong mga pangutana miabut mahatungud sa pisikal nga mga kalagmitan ug mga kasarang sa maong usa ka plano. Una, dili ba ang mga anghel dimakita ngadto sa tawhanong kaliwatan? Ang tubag niini maoy oo! Ang ilang mga lawas gilangkoban sa kahayag. Apan, sila usab makabalhin sa ilang-kaugalingon sa pagpakita ngadto sa tawhanong mga linalang ug usab aron mahisama kanila. Kining nalaglag nga mga anghel mipaila sa ilang-kaugalingon ngadto sa "mga anak-babaye sa katawhan" ingon sa kawilihang madanihon, maskulino nga tawhanong mga linalang.

Kay diha sa pagkabanhaw sila wala magminyo, ni gihatag diha sa kaminyoon, apan maoy sama sa mga anghel didto sa langit. (Mateo 22:30)

Kini nga bersikulo nagapasangpot og ikaduhang pangutana. Unsaon man ang pagpaliwat nga posible tali sa mga

anghel ug tawhanong mga linalang? Sa wala pa ang Lunup, ang mga anghel mahimong magpaliwat! Human sa Lunup, ang kalagmitan sa pagminyoay ug pagpaliwat tali sa mga anghel ug katawhan maoy gitangtang, ug kadtong kinsa nalambigit kaayo maoy sa bisan hain gipoo o gibilanggo.

Dinhi niining puntoha diha sa Genesis 6, ang Dios nga Balaang Espiritu nagasal-ot og usa ka komentaryo ug nagahatag og usa ka pasidaan:

Unya ang GINOO miingon, “Ang Akong Espiritu dili mopaninguha [Iyang makapakabig nga ministeryo] uban sa tawo sa kahangturan, tungud kay siya usab unud; hinoon ang iyang mga adlaw mahimong usa ka gatos ug baynte ang panuigon.” (Genesis 6:3)

Kini nga bersikulo nagapasinati sa tagbasa ngadto sa panahon—120 ka katuigan sa wala pa ang Lunup. Ang Balaang Espiritu magpadayon hangtod sa katapusang adlaw sa paghangyo sa tawo aron maluwas.

Sa wala pa ang Lunup, ang Balaang Espiritu adunay tulo-kapilo nga ministeryo. Una, Siya mipugong sa sala aron nga ang tawhanong kaliwatan makalungtad ug makaangkon sa higayon sa pagpaminaw sa Ebanghelyo. Ikaduha, ang ministeryo sa Balaang Espiritu sa komon nga grasya misangkap sa Ebanghelyo nga kasayuran ngadto sa dimagtotoo aron nga siya tingali maghimo og usa ka desisyon nga gikinahanglan para sa kaluwasan.⁸ Ang Balaang Espiritu misangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan pinaagi sa mensahe sa usa ka tawo nga gitawag og Noah (2 Pedro 2:5).

8. Komon nga grasya mao ang kinatibuk-ang mga panalangin gikan sa Dios ngadto sa katawhan og naglakip: ang mga benepisyo sa natural nga mga hinatag nga magpalahutay sa tanang kinabuhi dinhi sa kalibutan, ug ang kalihukan sa Espiritu isip usa ka tawhanong espiritu (nawagtang didto sa pagkalaglag ni Adan) aron nga ang espirituhanong kasayuran sa Ebanghelyo maoy masabtan ngadto sa dimagtotoo. Tan-awa sa Thieme, *The Barrier* (2003), 8-10.

Ang ikatulong ministryo sa Balaang Espiritu mao ang Iyang naghimugso-pag-usab nga buhat pinaagi niini ang matag magtotoo natawo-pag-usab. Sa takna ang usa ka tawo nagapadayag og pagtoo diha sa umaabut nga Manluluwas, siya nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa espirituhanong kinabuhi.

Sa wala pa ug human sa Lunup, ang Balaang Espiritu sa wayhunong nagapangita sa pagkumbinser sa dimagtotoo sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo ug maluwas. Ang doktrina sa komon nga grasya nagapahayag nga ang Balaang Espiritu nagpakabig sa mga dimagtotoo sukad sa sinugdanan sa panahon mahatungud ngadto sa Ebanghelyo: “mahitungud sa sala, ug pagkamatarong, ug paghukum” (Juan 16:8-11). Ang “sala” maoy pagsalikway ni Kristo, “tungud kay sila wala magtoo kanako”; “pagkamatarong” mao ang impyutasyon sa divine nga pagkamatarong ngadto kanila kinsa magtoo diha Kaniya (Mga Taga-Roma 4:5); ug “paghukum” maoy ipahamtang ngadto kanila kinsa magsalikway Kaniya.

Kadtong kinsa magdumili sa pagdawat sa buhat ni Kristo alang kanila magbarog diha sa ilang kaugalingong merito, ug ilang mga buhat, dili ilang mga sala, ang mosilot kanila ngadto sa waykatapusang linaw sa kalayo (Pinadayag 20:11-15). Ngano? Si Jesu-Kristo mibayad para sa matag sala. Busa, ang sala dili na usa ka isyu. Ang bugtong isyu diha sa kaluwasan mao, “Unsay imong hunahuna mahitungud ni Kristo” (Mateo 22:42). Kun wala ang makapakabig nga ministryo sa Balaang Espiritu, ang katawhan dili maluwas; kun wala ang Iyang nagpugong nga ministryo, ang tawhanong kaliwatan mahanaw.

Matikdi nga ang Genesis 6:3 nagaingon og *tawo*, dili mga anghel. Ang anghelanong kaluwasan nahusay na. Ang matag anghel mihimo na sa ilang hunahuna kaniadto pa sa wala pa ang tawo gibuhad. Ang ilang waykatapusang kahimtang dili na gayud mausab. Ang nalaglag nga mga anghel sa kanunay maoy nalaglag, ug ang balaan o pinili nga mga anghel sa kanunay maoy pinili. Ang Balaang Espiritu nagpaninguha uban

sa tawo dinhi sa panahon “tungud kay siya usab maoy unud.”

Ang Gamhanan-kaayong-kaliwatan

Ang Nephilim maoy anaa sa kalibutan niadtong mga adlaw, ug usab pagkahuman, sa dihang ang mga anak sa Dios miabut ngadto sa mga anak-babaye sa katawhan, ug sila mipaanak og *kabataan* ngadto kanila. Kadtong gamhanang katawhan kinsa *maoy* sa karaan, katawhan sa kabantog. (Genesis 6:4)

Isip usa ka resulta sa anghelanong pagpaliwat uban sa katawhan, usa ka gamhanan-kaayong-kaliwatan ang mitumaw. Kini nga mga liwat gitawag og “Nephilim,” sa literal “mga nalaglag” diha sa Hebreyo, maoy usahay gihubad og “mga higante” diha sa English. Apan, sila maoy labaw pa gayud kay sa mga higante. Sila nalaglag gikan sa tawhanong kaliwatan sanglit sila dili na tinuud nga katawhan. Sila maoy katunga-tawo ug katunga-anghel, mga binuhat sa dikasagarang kaligon ug manggialamong salabutan.

Ang sunud nga pulongan sa tataw nagasaysay sa gigikanan sa Nephilim: “ug usab pagkahuman [sa literal, “tungud kay”], sa dihang ang mga anak sa Dios miabut ngadto [miipon uban] sa mga anak-babaye sa katawhan.” Ang kabataan nga ang kababayen-an nanganak ngadto niini nga mga anghel nahimong “gamhanang katawhan kinsa *maoy* sa karaan [kakaraan], katawhan sa kabantog,” kana mao, gibantog nga katawhan sa bayanihong kahimtang.

Ang tanang karaang literatura nagasulud og mga istorya sa mga bayani—gamhanang katawhan kinsa mibuhat og disagad, labaw-kinaiyanhon, o dimakitang-gahum nga mga bayanihong buhat. Silang tanan gihulagway isip katunga-tawo ug katunga-diyos, mga diyosdiyos. Diha sa Griyegong tradisyon, si Zeus,

ang pangulong diyosdiyos, maoy giingon nga amahan sa kadaghanan kanila naglakip ni: Orpheus, Thesseeus, Cadmus, Perseus, Jason, Hercules, Castor, ug Pollux. Bisan pa og kini sa literatura gitawag og mitolohiya, kini dili sa hingpit nga mitiko. Kini maoy pinasikad diha sa tinuud nga panghitabo sa Genesis 6. Sa paglabay sa panahon, ang mga istorya maoy gipaandot ug giusab pinaagi sa tin-aw nga imahinasyon.

Ang katunga-anghelanon, katunga-tawhanon nga gamhanan-kaayong-kaliwatan sa hingpit miokupar ug midunut sa tawhanong kaliwatan sa una-sa-lunup nga sibilisasyon gawas ni Noah ug ang pito ka mga myembro sa iyang pamilya.⁹ Si Noah ug ang iyang pamilya wala nalambigit niini nga anghelanong pagkadunut tungud kay sila natawo-pag-usab, labawng-grasya nga mga magtotoo.¹⁰ Ang Dios nanalipod kanila sa lawasnon gikan sa gamhanan-kaayong-kaliwatan, kinsa sa hilabihang magubaton ug mabangis. Sa katapusan, para sa pagpatunhay sa tinuud nga katawhan, kini maoy gikinahanglan para sa Dios sa pagpoo sa Nephilim.

Bugtong makaduha diha sa kasaysayan sa tawhanong kaliwatan nga ang Dios magpoo sa matag dimagtotoo aron sa

9. Adunay upat ka mga sibilisasyon nga magsapaw sa mga dispensasyon ug kinahanglang ilhon ang kalainan gikan kanila. Ang matag sibilisasyon nagasugod uban sa mga magtotoo lamang ug divine nga panalangin; ang matag-usa nagatapos pinaagi sa divine nga paghukom ug ang kagun-uban sa tanang mga dimagtotoo: (1) Ang una-sa-lunup nga sibilisasyon—gikan ni Adan ngadto sa Lunup; (2) Ang human-sa-lunup—gikan ni Noah ngadto sa Ikaduhang Pag-abut; (3) Ang sa milenyo—gikan sa Ikaduhang Pag-abut hangtod nga ang tanang mga dimagtotoo maoy itambog ngadto sa linaw sa kalayo; (4) Ang waykatapusan—gikan sa pagbuhat sa bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan ug divine nga panalangin nga walay katapusan.

10. Gitawag og “masdakong grasya” diha sa Santiago 4:6, *labawng-grasya* mao ang una nga ang-ang sa espirituhanong pagkahamtong. Samtang ang usa ka magtotoo nagatubo diha sa iyang kahibalo sa doktrina sa Bibliya siya sa katapusan nagabugto sa pagkahamtong nga babag. Uban ang kapasidad sa kalag gikan sa doktrina, ang hamtong nga magtotoo mahimong mapanalanginan bisan pa anaa sa kalibutan sa yawa, busa naghimaya sa Dios. Ang gipadayong pagsulud sa doktrina nagapalungtad og pagtubo lapas sa labawng-grasya ngadto sa kinalabwang-grasya diin bisan pa ang kinadak-ang satanasnon ug tawhanong kalisud batok kaniya nagapakusog lamang sa kalipay sa hamtong nga magtotoo ug pagpuyo uban ni Kristo. Tan-awa sa Thieme, *Reversionism* (2000), 9-10.

pagpatunhay sa saad sa kaluwasan. Una, diha sa pagguba sa Lunup, ug ikaduha, diha sa umaabot nga Ikaduhang Pag-abut kanus-a ang tanang mga dimagtotoo pagatangtongan, magpabilin lamang ang mga magtotoo sa pagsulud sa Milenyo.¹¹ Ang Dios sa kanunay nagatuman sa Iyang Pulong mahitungud sa saad sa Genesis 3:15 ingon usab ang pagsulbad sa isyu sa anghelanong away.

Ang Divine nga Paghatag-bili

Diha sa Genesis 6:5-7, ang Dios mipahayag sa Iyang taras ngadto sa una-sa-lunup nga sibilisasyon ug ngadto sa gamhanan-kaayong-kaliwatan sa piho.

Unya ang GINOO nakakita nga ang pagkadaotan sa tawo maoy hilabihan dinhi sa kalibutan, ug nga matag tinguha sa mga hunahuna sa iyang kasingkasing [mentalidad sa kalag] maoy bugtong daotan sa wayhunong. (Genesis 6:5)

Ang kadaotan sa tawo nakaabut sa pagkapuno nga punto tungud niining kinurus-nga-pagpaliwat uban sa nalaglag nga mga anghel.¹² Ang pagsagol mihatag sa katawhan og labaw-sa-kinaianhon nga gitag-on ug gahum nga mipakusog sa

11. Ang Milenyo maoy usa ka literal nga panahon sa usa ka libo ka katuigan magsugod human sa Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-Kristo hain Siya motuman sa tanang waykondisyon nga mga kasabutan ngadto sa Israel, mohari diha sa trono ni David, ug motukod sa tibuuk-kalibutang kalinaw ug perpektong kalikupan. Tan-awa sa Thieme, *The Divine Outline of History: Dispensations and the Church* (1999, ikaduhang impresyon).

12. Ang kadaotan mao ang pagpakita sa kalibutanong sistema ni Satanas—iyang hapsay, mataputon, ug kalainlaing-dagway nga sistema sa panghunahuna nga nagalakip og usa ka katuyoan, palisiya, ug katukuran sa awtoridad. Ang kadaotan nagapadayag sa kamalinglahon sa henyo ni Satanas; sala ug tawhanong kamaayo maoy kabahin sa iyang palisiya. Si Satanas nagagamit og kadaotan sa pagdunot sa tawhanong kaliwatan ug pag-angkon og kontrol sa kalibutan nga siya karon nagadumala (Juan 12:31; 14:30; 16:11; 2 Mga Taga-Corinto 4:4). Tan-awa sa Thieme, *Reversionism*, 14-19.

paglihok sa kinaiyang makasasala.¹³ Ang kadaotan misulud sa kalag sa tawo ug nahimong usa ka kusganong “naglingla nga impluwensiya” (2 Mga Taga-Tesalonica 2:11). Ang iyang panghunahuna sa hingpit gilamon diha sa makadaot, satanasnong mga konsepto. Ang matag-usa sa wayhunong ubus sa impluwensiya sa kalibutanong sistema ni Satanas (1 Juan 2:15).

Ang Dios mipadayag sa Iyang kaugalingong taras ngadto niining dimapanton nga pagkadaotan.

Ug ang GINOO nagbasol nga Siya mibuhat sa tawo dinhi sa kalibutan, ug Siya naguul diha sa Iyang kasingkasing. (Genesis 6:6)

Ang “nagbasol” nagakahulugan og “sa pag-usab sa hunahuna.” Apan ang Dios waypagkausab, ug Siya dili mausab. Nan ngano man nga ang Ginoo giingong nausab ang Iyang taras ngadto sa pagbuhat sa tawo? Kini maoy usa ka anthropopathism nga nagapaangkon ngadto sa Dios og tawhanong mga panghunahuna, mga emosyon, ug mga taras nga Siya wala sa tinuud maghuput aron sa pagpadayag ug pagpatin-aw sa divine nga palisiya ug mga desisyon ngadto sa maykinutubang hunahuna sa tawo. Sa katibuk-an sa Kasulatan, ang Dios sa makadaghan nagapadayag sa Iyang-kaugalingon niining pinulongan nga gigamit aron nga ang tawo mamahimong adunay usa ka pakisayran sa pangisip para sa waykinutubang Dios o usa ka basin unyag dimatugkad o komplikadong palisiya sa Dios.

Diha sa bersikulo 6 ang anthropopathism nagapahayag og unsa ang gihunahuna sa Dios mahitungud sa pagpili sa tawo

13. Ang kinaiyang makasasala mao ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa Dios. Ang kinaiyang makasasala gibalhin sa kaliwatan isip usa ka laktod nga resulta sa unang sala ni Adan, ug human niadto nagapuyo diha sa selyulang gambalay sa tawhanong lawas sa matag tawhanong linalang gawas ni Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 6:6; 7:5; 18).

ug mahitungud sa pagkapildi sa tawo sa unang gubat batok ni Satanas. “Siya naguul diha sa Iyang kasingkasing.” Ang Dios wala nahimuut sa daotan nga naghitak dinhi sa kalibutan, apan ang Dios wala sa dihadiha miusab sa Iyang plano. Sa eternidad nga milabay ang Dios midesyino og plano sa grasya sa pagpalingkawas sa tawo gikan sa espirituhanong dilema nga siya magbuhat para sa iyang-kaugalingon didto sa Hardin ug pagpabalik ngadto kaniya og unsay nawagtang.

Apan una, ang Dios kinahanglang magpakita ngadto sa tawo sa kinatas-ang mga sangputanan sa iyang negatibong pagpili.

Ug ang GINOO miingon, “Ako mopapas sa tawo kinsa Ako mibuhat gikan sa dagway sa yuta, gikan sa tawo ngadto sa kahayupan ngadto sa nagkamang nga mga butang ug ngadto sa kalanggaman sa langit; kay Ako nagamahay nga Ako mibuhat kanila.” (Genesis 6:7)

Ang Dios mitino diha sa walay dipihong mga termino sa Iyang plano sa pagguba sa una-sa-lunup nga sibilisasyon. Apan, adunay usa ka kalainan.

Apan si Noah nakakita og pabor diha sa mga mata sa GINOO. (Genesis 6:8)

Usa ka tawo mipakita og positibong kabubut-on. Si Noah nakasabut sa kasigurohan sa Genesis 3:15. “Pabor” nagakahulugan nga si Noah mitoo diha sa gisaad nga Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Kristo. Siya nakakaplag ug nakapahimulus sa grasya sa Dios ngadto sa kinatas-an.

Si Noah dugang pa nakasabut nga kon ang Dios mihimo sa kinadak-an para kaniya sa kaluwasan, Siya maghimo sa labi pang dako kay sa kinadak-an sa pagpanalipod kaniya dinhi sa kalibutan sa yawa (Mga Taga-Roma 8:32). Ang Dios nagasang-kap sa lohistikal nga sustento ug doktrina para sa pag-abante

ngadto sa labawng-grasya ug kinalabwang-grasya.¹⁴ Tungud kay si Noah usa ka magtotoo, siya ang tigdawat sa tanang gikinahanglan sa pagsugakod sa 120 ka katuigan sa hilabihan nga satanasnong kalisud. Siya misandig sa hingpit diha sa waysama nga gugma, dimosipyat nga hustisya, ug perpektong grasya sa Ginoo.

Ang sunud nga bersikulo mao ang divine nga talaan sa kasaysayan sa pamilya ni Noah.

Kini mao *ang mga talaan sa mga henerasyon* [pamilya nga kasaysayan] ni Noah. Si Noah usa ka matarong [nahitarong] nga tawo, waysayup diha sa iyang panahon [talaan sa katigulangan]; si Noah milakaw uban sa Dios. (Genesis 6:9)

Una, si Noah ug iyang pamilya maoy nahitarong atubangan sa Dios. Ang pagkahitarong mao ang mahukmanong lihok sa Dios nga nagaimpyut sa Iyang perpektong pagkamatarong ngadto sa matag-usa kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 3:24, 28; 1 Mga Taga-Corinto 1:30; Mga Taga-Galacia 2:16-17). Ang Dios nagabungat sa magtotoo nga natubus tungud kay siya nakahuput sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagkahitarong dili usa ka sa kasinatiang lihok o kondisyon sa kahingpitan, apan usa ka balaoron o lantugionong posisyon nga mahitabo atubangan sa hukmanan sa hustisya sa Dios. Walay magtotoo nga nahitarong tungud sa bisan unsang mga buhat nga siya mihimo o bisan unsang merito sa iyang kaugalingon, apan tungud kay si Jesu-Kristo mipuli sa lugar sa katawhan ug gihukman para sa tanang mga sala didto sa krus.

14. Ang lohistikal nga grasya nagalakip sa pagkaon, silonganan, mga sinina, kalikupan, transportasyon, ug hasta gani mga angel nga magbalantay para sa guwardiya nga katungdanan sa pagpabilin sa magtotoo nga buhi bisan pa sa mga piligro sa kinabuhi. Ang espirituhanong pagsangkap mao ang Pulong sa Dios, ang komunikasyon sa doktrina sa Bibliya pinaagi sa pastor-magtutudlo, ug ang lokal nga simbahan isip ang klasehan para sa pagkat-on sa doktrina.

Ikaduha, si Noah adunay usa ka espirituhanong kinabuhi: Siya “milakaw uban sa Dios.” Isip usa ka labawng-grasya o usa ka kinalabwang-grasya nga magtotoo, ang Pulong sa Dios maoy labi pa nga tinuud ngadto ni Noah kay sa bisan unsang hitabo sa kinabuhi. Siya sa personal miagwanta sa satanas-nong bitik sa pagdunut kaniya, ug pinaagi sa iyang maabtikon nga espirituhanong liderato ang iyang pamilya gipanalipdan usab gikan sa anghelanong ronda.

Ang talaan sa katigulangan ni Noah maoy wanahugawan pinaagi sa pag-ipon uban sa nalaglag nga mga anghel ug siya mipaila sa tinuud nga pagkatawo diha sa tawhanong kaliwatan. Tali ni Adan ug Noah adunay usa ka wamabugtong linya sa lunsay nga pagkatawo.

Kini maoy usa sa labing hinungdanon nga mga katarungan ngano ang mga talaan sa katigulangan pulos sa Karaan ug Bag-ong mga Testamento maoy hilabihanay kamahinungdanon. Sila ang magpakita nga sa punto sa birhen nga pagkatawo adunay usa ka wayhugaw nga linya sa pagkatawo nga nagpadayon gikan ni Adan ngadto ni birhen Maria. Sa bisan unsang panahona nga ang anghelanong pagpanulud malagmit misugod, diha sa panahon sa amahan o sa apohan ni Noah, ang iyang mga katigulangan tanan mipugong. Walay bisan usa ka buling diha sa iyang pamilya nga mapanaliporong plata.

Si Noah ug ang iyang pamilya mao ang bugtong tawhanong mga linalang ibabaw sa dagway sa kalibutan kinsa mipabilin nga wanadunut pinaagi sa Nephilim o sa daotan. Ang tulo ka mga anak-lalaki ni Noah ang magpadayon sa lunsay nga tawhanong kaliwatan.

Ug si Noah nahimong amahan sa tulo ka mga anak-lalaki: Shem, Ham, ug Japheth. Karon ang kalibutan dunut diha sa panan-aw sa Dios, ug ang kalibutan napuno sa kapintas. (Genesis 6:10-11)

“Dunut” nagapahayag nga ang tinuud nga pagkatawo hapit

na mahanaw gikan sa kalibutan. Ang panahon gipaila pinaagi sa pagkabanaw sa dugo ug gubat. Ang hilabihan nga kapintas maoy usa sa mga timailhan niini nga daotang kaliwatan. Lahi kay sa Kalisdanan,¹⁵ kini mao ang labing daotan nga panahon sa wapugngi nga kadaotan ug kapintas nga ang kalibutan sa bisan kanus-a makatagbo.

Ug ang Dios mitan-aw sa kalibutan, ug tan-aw ug paminaw, kini dunut; kay ang tanang unud midunut sa ilang paagi sa kalibutan. (Genesis 6:12)

Ang Divine nga Paghukum

Unya ang Dios miingon ngadto ni Noah, “Ang katapusan sa tanang unud miabut sa atubangan Kanako; kay ang kalibutan napuno sa kapintas tungud kanila [Nephilim]; ug tan-aw ug paminaw, Ako hapit na moguba kanila uban ang kalibutan.” (Genesis 6:13)

Ang Dios mipadayag ngadto niining hamtong nga magtotoo sa Iyang plano para sa tawhanong kaliwatan, usa ka plano nga mitawag para sa paghukum ug paghinlo. “Ang katapusan sa tanang unud” nagasibya sa katapusan sa una-sa-lunup nga sibilisasyon ug ang paggun-ob sa maong daotan nga henerasyon. Tungud kay ang paggun-ob daw og sukwahi uban sa usa ka Dios sa gugma, ang hilakon, sentimental nga liberal nagasalikway sa Dios sa Karaang Testamento ingon nga salbahis ug giuhaw sa dugo. Kini nga hunahuna nagamugna gikan ni Satanas mismo.

15. Ang Kalisdanan maoy usa ka panahon sa pito ka literal nga katuigan nga nagakompleto sa Kapanahonan sa Israel, diha dayon magsunud sa Pagsakgaw sa Simbahan ug mag-undang sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo. Tan-awa sa Thieme, *The Divine Outline of History*, 71-74.

Nganong giguba sa Dios kining una nga sibilisasyon? Ang pagpatigbabaw sa pagkadaotan, ang presensiya sa gamhanan-kaayong-kaliwatan, ang lumalabay nga kalampusan sa satanasnong pagsulong, ang kakulang sa pagpugong diha sa mga kinaiyang makasasala diha sa usa ka panahon sa dako-kaayo nga populasyong pagkaylap tanan magsumada ngadto sa kinatas-ang kadaotan dinhi sa kalibutan. Sa dihang adunay usa ka mapatuyangong pagkamakadaot nga kadaotan, ang Dios kinahanglang magputol sa kadaotan aron sa pagpatunhay sa nahabiling mga magtotoo.

Ang desisyon sa Dios sa pagpoo sa Nephilim sa perpektong nahiangay sa Iyang gugma, pagkamatarong, hustisya, ug grasya. Ang paghukum sa Dios mao ang paagi nga Siya makatuman sa saad sa Genesis 3:15. Basin unya, ang tanang katawhan mahimong mabulingan sa nalaglag nga anghelanong kaliwatan ug si Kristo dili unta makaabut diha sa unud ug makadaog sa istratohiyanghong kadaugan sa anghelanong away. Dili lamang ang Lunup divine nga paghukum diha sa usa ka naut-ut nga sibilisasyon, apan kini usab maoy pagkapakyas sa satanasnong laraw pinaagi sa pagpatunhay sa tinuud nga pagkatawo diha sa pamilya ni Noah.

Sa pagpakita nga ang una-sa-lunup nga mga molupyo wala lay tinguha sa bisan unsa para sa usa ka relasyon uban sa Ginoo, ang Dios mihatag kanila sa usa ka grasya nga panahon sa 120 ka katuigan. Ang matag kaugalingon adunay igong panahon sa iyang pagdesidir. Sa katapusan sa maong panahon bugtong walo ka katawhan ang mihimo sa usa ka pagpili para sa Dios. Ang matag-usa misalikway sa Ginoo o nabulingan pinaagi sa pag-apon uban sa nalaglag nga mga anghel.

Sa dihang ang saad sa Lunup natuman ug ang gamhanan-kaayong-kaliwatan ug mga dimagtotoo nangahanaw, ang Dios mihukum adtong nalaglag nga mga anghel kinsa maoy sad-an sa pagpanulud. Ang mga detalye gipadayag diha sa duha ka Bag-ong Testamento nga mga yugto.

Kay kon ang Dios wala mipalingkawas sa mga anghel sa dihang sila nakasala, apan mitambog kanila ngadto sa impiyerno [*tartaroo*] ug mitugyan kanila ngadto sa mga bung-aw sa kangitngit, gitagana para sa paghukum. (2 Pedro 2:4)

Ang konteksto sa 2 Pedro kapitulo 2 maoy usa ka pasidaan sa mga magtotoo batok sa mini nga mga magtutudlo. Sa pagmatuud sa pagkasiguro sa waykatapusang paghukum para sa mini nga mga magtutudlo, ang Balaang Espiritu nagakutlo og tulo ka milabay nga mga ehemplo diin ang Dios mihukum sa pihong mga grupo kinsa anaa sa hingpit nga pagkaut-ut (2 Pedro 2:4-6). Ang nalaglag nga mga anghel sa Genesis 6 mao ang unang ehemplo. “Kon ang Dios wala mipalingkawas” usa ka unang klase sa maykondisyon nga kabihayag diha sa Griyego og nagkahulugan nga Siya wala miduhaduha sa paghukum sa nalaglag nga mga anghel maingon nga Siya dili moduhaduha sa paghukum sa mini nga mga magtutudlo.

Sa panahon ni Noah, ang Dios migamit og kusog aron nga ang tawhanong kaliwatan mahimong maluwas. Ang Dios naghimo sa matag pagsangkap para sa Iyang plano og naglakip sa pagpanalipod sa Iyang plano.¹⁶ Ang Dios mipanalipod sa linya sa tinuud nga pagkatawo pinaagi kang kinsa si Kristo moabut

16. Kini nga plano sa grasya nagalakip sa tulo ka mga bahin. Bahin uno mao ang kaluwasan; si Kristo mibayad para sa tanang mga sala aron nga si bisan kinsa ang nagatoo diha Kaniya makaangkon og waykatapusang kinabuhi (Juan 3:15). Bahin dos mao ang magtotoo dinhi sa panahon; ang pagsangkap ug ang mga teknik sa Kristohanong paagi sa kinabuhi, gipadayag pinaagi sa mga saad ug mga doktrina sa Pulong. Ang mga teknik sa Kristohanong kinabuhi maglakip sa: (1) rebound (pagsitar sa imong mga sala sa pribado ngadto sa Dios, 1 Juan 1:9); (2) pagtoo-pahulay (pagsagol sa mga saad ug mga doktrina sa Pulong sa Dios uban sa pagtoo, Mga Hebreohanon 4:1-2); (3) ang pagpuno sa Espiritu (ang divine nga kusog sa magtotoo gigamit pinaagi sa rebound, Mga Taga-Efeso 5:18); (4) pagpuyo diha sa Pulong (ang malahutayong pagsulud sa doktrina, 1 Timoteo 4:13); ug (5) pagpuyo uban ni Kristo (espirituhanong pagkahamtong—labawng-grasya ug kinalabwang-grasya, Mga Taga-Colosas 3:1-2; Mga Hebreohanon 12:2-3; 1 Pedro 1:8). Bahin tres mao ang magtotoo didto sa eternidad; wadiha gikan sa lawas, atbangay sa Ginoo (2 Mga Taga-Corinto 5:8).

dinhi sa kalibutan pinaagi sa paglumus sa Nephilim diha sa Lunup ug pagtambog “ngadto sa impiyerno” sa mga anghel nga nakasala. Pulos ang tawhanong kaliwatan ug plano sa Dios napanalipdan sa daghang higayon pinaagi sa kapintas sa paghukum sa Dios.

Diha sa 2 Pedro 2:4 ang mga anghel wala itambog ngadto sa impiyerno apan, sa literal ngadto sa Tartarus. Ang mga Griyego mihunahuna sa Tartarus isip usa ka ilalum-sa-yuta nga lugar ubus pa kay sa Hades diin ang divine nga silot gigahin.¹⁷ Tartarus maoy usa ka lugar sa kasakit, sa pangsamtang nga kalayo, sa pag-antos. Kabahin sa divine nga paghukum mao ang pagsunog ug kasakit; kabahin mao ang baga nga kangitngit.

Ang mga anghel sa Tartarus karon “gitagana,” o sa literal “gibantayan” para sa paghukum. Sa laing pagkasulti, sila wala pa diha sa ilang katapusang kahimtang. Ang Dios misulud kanila diha sa usa ka pangsamtang nga prisohan diin sila magpabilin hangtod nga Siya andam para sa ilang katapusang paghukum. Adunay usa ka panahon nga moabut sa dihang ang Dios modala kanila pagawas sa Tartarus ug motambog kanila sa permanente ngadto sa linaw sa kalayo (Mateo 25:41; Pinadayag 20). Sa pagkakaron, sila maoy gawas sa sirkulasyon, dili na makahimo sa pagpaniid og unsay panghitabo sa tibuuk uniberso.

Ang Dios wala lamang misumpo sa mga kasundalohan ni Satanas nga midunut sa tawhanong kaliwatan, apan Siya usab mipoo sa ilang mga liwat.

Ug wala mipalingkawas sa karaang kalibutan, apan mipatunhay ni Noah, usa ka magwawali sa pagkamatarong, uban sa laing pito, sa dihang Siya midala sa usa ka lunup sa kalibutan sa banyaga. (2 Pedro 2:5)

17. Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 2nd ed., F. Wilbur Gingrich and Frederick W. Danker, ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 805.

Walay daotang henerasyon ang mabuhi sa waytagal nga walay divine nga paghukum. Apan, ang grasya sa kanunay nagauna og paghukum. Sulud sa 120-katuig nga grasyang panahon para sa una-sa-lunup nga sibilisasyon, si Noah sa malahutayon ug sa wayhunong miwali sa ebanghelyo. Apan walay usa ang mitubag ngadto sa matinumanong proklamasyon sa Ebanghelyo.

Ang anghelanong pagpanulud ug pagbilanggo gihisgotan pag-usab diha sa Libro ni Jude.

Ug ang mga anghel kinsa wala mipabilin sa ilang kaugalingong teritoryo [orihinal nga kahimtang], apan mibiya sa ilang hustong pinuy-anan, Siya mibutang sulud diha sa waykatapusang mga gapos ilalum sa kangitngit [*hupo zophos*] para sa paghukum sa bantugang adlaw. (Jude 6)

Kuyog sa paghukum sa nalaglag nga mga anghel, duha ka laing mga paghukum pinaagi sa Dios maoy gikutlo diha sa konteksto sa Jude: mga magtotoo, ingon sa gihulagway pinaagi sa Exodo nga henerasyon (Jude 5) ug mga dimagtotoo diha sa henerasyon ni Abraham (Jude 7). Usa ka tipik sa populasyon maoy gipoo diha sa tanang tulo niining mga paghukum. Apan bugtong ang reperensiya ngadto sa mga anghel diha sa Jude 6 maoy tukma ngadto sa Genesis 6.

“Wala mipabilin sa ilang kaugalingong teritoryo” nagakahulugan nga ang nalaglag nga mga anghel wala mipuyo diha sa ilang kaugalingon sa divine nga gigahin nga hut-ong sa mga relasyon ug kalihukan. Sila mibiya sa ilang kaugalingong matang aron mopaliwat uban sa mga tawo. Ang ilang lihok nakalapas sa divine nga balaod. Ang Dios sa kanunay nagapabilin sa mga binuhat sulud sa dugukan sa ilang kaugalingong matang: mga anghel uban sa mga anghel, mga tawo uban sa mga tawo, mga mananap uban sa mga mananap. Para sa pagpanalipod sa tawhanong kaliwatan, ang Dios nagapabilin

niining pagbulag (Genesis 1:21, 24-25; Levitico 20:15-16).

Tungud kay kining langitnong mga linalang wala “mipabilin” sa ilang hustong lugar, sila “gibutang” sa laing lugar—Tartarus, ang ilang pinatuyo nga prisohan. Ang Tartarus gihulagway dinhi pinaagi sa usa ka dikasagarang Griyegong pulongan: *hupo zophos*, “ilalum sa kangitngit,” usa ka hingpit nga pagkawala sa kahayag. Ngano man kini sa pihong gihisgotan? Ang mga anghel dili mahimong patyon ingon sa Exodo nga henerasyon diha sa Jude 5 o ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomorrah diha sa Jude 7. Tungud niini, ang paghukum sa Dios nagahimo kanila sa hingpit nga dimalihok ug gitakyapan sa kangitngit. Sila “gibutang sulud sa waykatapusang mga gapos ilalum sa [ang awtoridad sa] kangitngit,” naghulat sa ilang katapusang “paghukum sa bantugang adlaw.”

Sa dihang ang tanang mga bersikulo bahin sa anghelanong pagpanulud itandi, kini tataw nga ang yawa nasayod nga kon siya maghiusa sa tawhanong kaliwatan uban sa anghelanong kaliwatan, walay mahimong kaluwasan. Dugang pa, siya nakaamgo nga kon ang Dios dili makatuman sa iyang saad ngadto sa kaliwatan ni Adan sa usa ka Manluluwas, ang Dios mamahimong usa ka bakakon. Kini nga kabutang mamahimong usa ka kadaugan para ni Satanas. Sa sangputanan, si Satanas kinsa labi pang maabtik kay sa bisan kinsa nga laing binuhat nga linalang, tawo o anghel (Genesis 3:1), mibuhat sa tanan pinaagi sa iyang gahum sa pagpugong sa tinuud nga katawhan gikan sa pagpadayon dinhi sa kalibutan.

Human sa iyang mapangahason nga laraw napakgang pinaagi sa Lunup, si Satanas mipadayon sa paggunit sa matag kahigayonan sa pagguba sa plano sa Dios. Diha sa buhat pag-anunsiyo nga ang Manluluwas moabut gikan sa linya ni Abraham, si Satanas miataki niining piho nga tumong. Sa dihang ang Dios mipadayag nga ang Manluluwas moabut pinaagi sa tribu ni Judah, ang demonyo mibalhin sa iyang pagtagad niana nga direksiyon. Gikan niadtong panahona,

ang mga Hudyo nahimong espesyal nga tumong sa mga ataki ni Satanas.¹⁸ Apan bisan pa sa iyang wayhunong nga mga paningkamot, si Satanas wala nakapakgang sa pag-abut ni Jesu-Kristo isip tinuud nga pagkatawo, ang waykatapusang Hari ug Anak ni David, sa pagsangkap sa kasulbaran ngadto sa sala nga problema.

ANG DIVINE NGA SAAD NATUMAN

Kay si Kristo usab namatay [*apothnesko*] para sa mga sala sa makausa para sa tanan, *ang* makiangayon para sa dimakiangayon, aron nga Siya mahimong magdala kanato ngadto sa Dios, gibutang ngadto sa kamatayon diha sa unud, apan gihimong buhi diha sa espiritu. (1 Pedro 3:18)

Ang paglansang ni Kristo mao ang taliwala sa kalihukan sa kasaysayan para sa katawhan ug ang una nga ang-ang sa istratēhiyanhong kadaugan sa anghelanong away. Si Kristo, ang liso sa babaye, ang waykaparehas nga Persona sa uniberso, namatay didto sa krus isip ang makausa-ug-para-sa-tanan nga sakripisyo para sa mga sala sa kalibutan (Mga Hebreohanon 7:27; 9:12).

Ang Griyegong pulong *apothnesko* mao ang labing mapahimug-atong pulong para sa kamatayon—sa pagkamatay pinaagi sa hingpit nga pagkabulag. Kini nagapaila sa espirituhanong kamatayon ni Kristo didto sa krus nga mao ang basihan sa kaluwasan sa tawo. Siya misinati og pagkabulag gikan sa Dios nga Amahan (Mateo 27:46), atol niadtong panahon nga ang Amahan miimpyut sa mga sala sa tanang katawhan ngadto ni Kristo ug mihukum kanila. Ang espirituhanong kamatayon ni

18. Thieme, *Anti-Semitism* (2003).

Kristo gipatin-aw diha sa duha ka mga yugto.

Siya [ang Amahan] mihimo Kaniya [Kristo] kinsa nasayod nga walay sala *aron* makasala sa atong kaayohan, nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha Kaniya. (2 Mga Taga-Corinto 5:21)

Ug Siya sa Iyang-Kaugalingon mipas-an sa atong mga sala diha sa Iyang lawas didto sa krus, nga kita mamatay sa sala ug mabuhi sa pagkamatarong; kay pinaagi sa Iyang mga samad kamo naayo. (1 Pedro 2:24)

Ang kamatayon didto sa krus sama ka waykaparehas sa Persona kinsa nagbitay didto. Walay usa sa tanan sa tawhanong kasaysayan nga aduna sa bisan kanus-a o sa bisan kanus-a moantos sa labaw pa nga hilabihang pag-agulo kay ni Ginoong Jesu-Kristo sa dihang Siya nahimong puli sa tawo ug mipas-an sa mga sala sa kalibutan—“*ang* makiangayon [matarong] para sa dimakiangayon [dimatarong].” Diha sa Iyang pagkadios Siya absoluto nga pagkamatarong; diha sa Iyang pagkatawo Siya waysayup. Busa, ang panagtagbo sa mga sala sa tawo uban sa pagkamatarong sa Dios-tawo dili lamang ang labing hilabihang kasakit nga paghingutas nga sa bisan kanus-a giantos, apan ang kinatas-ang ehemplo sa wamahitakus nga pag-antos. Apan ang espirituhanong kamatayon ni Kristo mao ang paagi sa atong waykatapusang kaluwasan ug mibuak sa likud ni Satanas diha sa anghelanong away.

Usa sa bantugan nga satanasnong mga pagkontra-ataki diha sa Kapanahonan sa Simbahan mao ang pagsulay sa pagdugang sa mga kondisyon ngadto sa krus.¹⁹ Ang pagluwas

19. Ang Kapanahonan sa Simbahan mao ang karon nga dispensasyon nga misugod sa adlaw sa Pentekostes, singkwenta ka mga adlaw human sa paglansang ni Kristo, ug matapos uban sa pagkabanhaw o Pagsakgaw sa Simbahan (Mga Taga-Efeso 1:10; 2:1-5,

nga buhat ni Kristo didto sa krus maoy waykaparehas ug perpekto diha sa matag paagi. Ang buhat ni Kristo sa hingpit mituman sa iyang katuyoan; kini epektibo ug kompleto. Kana mao og nganong Siya misinggit, “Natapos na!” (Juan 19:30). Walay mahimong madugang ngadto sa unsa nga si Kristo mituman didto sa krus.

Apan ang katawhan sa kanunay nagsulay sa pagdugang sa ilang kaugalingong mga buhat ngadto sa Iyang matahum nga sakripisyo. Sila gusto nga mabawtismohan, moapil sa usa ka simbahan, mobasol para sa o mobiya sa ilang mga sala para sa kaluwasan. Apan ang Bibliya nagaingon, “Too diha ni Ginoong Jesus, ug ikaw maluwas” (Mga Buhat 16:31*b*). Ang kaluwasan mao ang pagtoo plas wala. Ang bisan unsang butang nga idugang sa pagtoo maoy mga buhat ug nagadili sa pagtoo (Mga Taga-Efeso 2:8-9). Ang pagtoo lamang diha sa natapos nga buhat ni Kristo didto sa krus mao ang usa lamang nga higayon pagduul ngadto sa Dios nga Amahan.

Ang literal nga paghubad sa sunud nga pulongan sa 1 Pedro 3:18 mao ang “gibutang ngadto sa kamatayon diha sa hut-ong sa Iyang lawas.” Kini nagapahimug-at sa duha ka mga kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang Iyang espirituhanong kamatayon nahitabo sa dihang Siya gihukman para sa mga sala, ug ang Iyang pisikal nga kamatayon nahitabo sa dihang Siya mipagawas sa Iyang espiritu.

Ang katapusang pulongan, “gihimong buhi diha sa espiritu,” nagapasabut ngadto sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo gikan sa pisikal nga kamatayon. Pulos ang Balaang Espiritu, isip ang ahente sa pagkabanhaw, ug ang Amahan adunay usa ka bahin diha sa pagpasaka sa pagkatawo ni Jesu-Kristo gikan sa lubnganan (Mga Buhat 2:24; Mga Taga-Roma 8:11). Ang istratèhiyanhong kadaugan sa anghelanong away giselyohan pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Kining mahukmanong


kadaugan usab midala Kaniya gikan sa alaot nga kaulawan ngadto sa kinatas-ang paghimaya.

Sa dihang si Kristo mikompleto sa Iyang kalibutanong misyon didto sa krus, Siya miingon, “Amahan, DIHA SA IMONG MGA KAMUT AKO MAGTUGYAN SA AKONG ESPIRITU” (Lukas 23:46). Ang Iyang tawhanong espiritu misaka paingon sa presensiya sa Amahan sa langit. Ang paniguro ni Kristo ngadto sa himatyong kawatan, “Karong adlaw ikaw mouban Kanako sa Paraiso” (Lukas 23:43), nagapahayag nga ang Iyang kalag mikanaog ngadto sa Paraiso diin ang Karaang Testamento nga mga santos mipuyo hangtod sa panahon sa Iyang pagkabanhaw. Ang Iyang lawas miadto sa lubnganan (Lukas 23:53). Human sa Iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan, si Jesu-Kristo mihimo sa usa ka biyahe ngadto sa Tartarus, usa sa labing dikasagarang mga biyahe diha sa tibuuk kasaysayan. Diha niini Siya gitabangan pinaagi sa Balaang Espiritu.

ANG MGA KOMPARTAMENTO SA HADES

Ang hingpit nga kahulugan sa waykaparehas nga pagbisita sa Ginoo dili sa hingpit masabtan og walay paglarawan sa sulad ingon nga kini anaa una pa ngadto sa pagkabanhaw. Sa way-swerte, ang mga maghuhubad sa English nga Bibliya mipalibog sa isyu pinaagi sa paghatag sa pipila ka lahi nga Hebreyo ug Griyego nga mga pulong sa yano ingon nga “impiyerno” sa dihang sila sa tinuud nagapasabut ngadto sa lahi nga mga lugar.

Diha sa Hebreyo (*sheol*) usahay gihubad og “impiyerno” ug usahay “ang lubnganan.” Ang buyon nga Griyegong pulong (*hades*) sa kanunay gihubad og “impiyerno.” Apan ang Sheol o Hades mao ang kinatibuk-ang ngalan para sa pinuy-anan sa patay, pulos mga magtotoo ug mga dimagtotoo, sa wala pa ang pagkabanhaw ug pagsaka ni Kristo.



ANG MGA KOMPARTAMENTO SA HADES

Ang Hades nagasulud sa upat ka mga kompartamento: Paraiso (*paradeisos*), gikuha gikan sa usa ka Taga-Persia nga pulong nagkahulugan og “Hardin sa Hari,” usab gitawag og dughan ni Abraham, nga mao ang Hudiyong ngalan (Lukas 16:19-22); Mga Kasakit (*basanos*, Lukas 16:23-25); Tartarus (*tartaros*, 2 Pedro 2:4); ug ang Abyss (*abussos*, Lukas 8:31).

Paraiso mao ang dapit diin ang mga kalag sa tanang mga magtotoo sa Karaang Testamento mipuyo human sa kamatayon. Sa dihang si Kristo miingon ngadto sa usa sa mga kriminal nga gilansang sunud Kaniya didto sa krus, “Karong adlaw ikaw mouban Kanako didto sa Paraiso” (Lukas 23:43), Siya nagpaila niini nga kompartamento isip Iyang pangsamtang nga puy-anan

human sa pisikal nga kamatayon. Sa dihang ang nabanhaw nga Kristo misaka sa langit, Siya midala uban Kaniya sa mga kalag sa tanang mga magtotoo kinsa nangamatay niadtong panahona. Siya mibalhin kanila gikan sa Paraiso ngadto sa langit (Mga Taga-Efeso 4:8-10).²⁰

Walay tawhanong linalang sa bisan kanus-a ang miadto sa langit hangtod nga si Kristo misulud ngadto sa presensiya sa Amahan isip usa ka nabanhaw nga Tawo. Kon si Jesus gidawat diha sa Iyang pagkatawo, kana nagakahulugan nga ang Amahan midawat sa Iyang sakripisyo para sa sala. Bugtong ubus niini nga mga kondisyon ang mga magtotoo mahimong dawaton ngadto sa pinuy-anan sa Dios. Diha sa pagsulud ni Kristo ngadto sa langit, ang Amahan miingon, “Lingkod sa Akong toong kamut” (Mga Salmo 110:1a; Mga Hebreohanon 1:13). Ang mapulihong sakripisyo maoy giaprobar; si Kristo miabli sa dalan para sa nagtoong katawhan sa pagsulud ngadto sa presensiya sa balaang Dios (Mga Hebreohanon 8:1; 10:12-20).

Ang mga magtotoo kinsa mamatay sa Kapanahonan sa Simbahan moadto sa laktod ngadto sa presensiya sa Ginoo (2 Mga Taga-Corinto 5:8). Sa katapusan, diha sa Iyang ikaduhang pag-abut, sila mobalik uban sa Hari sa mga hari sa paghimaya Kaniya diha sa Iyang gingharian. Sila ug ang tanang mga magtotoo sa waykatapusang waylabot gikan sa divine nga paghukum (Mga Taga-Roma 8:1).

Ang ikaduhang kompartamento, Mga Kasakit, maoy usa ka pangsamtang nga kalayo para sa mga kalag nga mga dimagtotoo. Taliwala sa Paraiso ug Mga Kasakit mao ang “usa ka dakong gulpo nga dimairog” (Lukas 16:26, KJV) aron nga walay makalabang ngadto sa pikas nga bahin. Karon nga ang Paraiso waysulud na, Hades ug mga Kasakit sa tinuud samag-kahu-

20. Sa pagsaka ni Kristo, ang Paraiso gibalhin ngadto sa iyang pagkakarong dapit didto sa langit (2 Mga Taga-Corinto 12:4).

lugar. Apan ang paghimo sa duha isip impiyerno nagamugna og kalibog tungud kay anaa pay usa ka katapusang impiyerno nga gihinganlan isip (*tophet*) diha sa Isaiah 30:33, ug (*gehenna*), “linaw sa kalayo.” Ang linaw sa kalayo dili maokupar gawas sa “hayup ug sa mini nga propeta,” ang mga diktador sa gipabalik nga Romanhong Imperyo ug Palestine diha sa Kalisdanan (Pinadayag 20:10), hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw.²¹ Unya, ang tanang mga dimagtotoo ipasaka, hukman sumala sa ilang mga buhat didto sa dakong puting trono, ug ipadala ngadto sa ilang katapusang silot (Pinadayag 20:11-15).

Ang ikatulong lugar, Tartarus, mao ang prisohan sa nalaglag nga mga anghel nga nalambigit diha sa satanasnong laraw-pangdaot sa Genesis 6. Sila mao ang bugtong mga anghel kinsa wala nakatan-aw sa mga kalihukan sa Anak sa Dios dinhi sa kalibutan ug, busa, maoy wala nasayod sa kapildihan ni Satanas. Sila mihangup pa og mga paglaum nga ang ilang madanihong pangulo mogula nga madaugon diha sa iyang away sa paglikay ni Kristo sa pag-adto ibabaw sa krus ug sa pagdaog magpagawasnon kanila. Apan kini wala mahimo. Human sa tulo ka mga adlaw ug tulo ka mga gabii sa lubnganan, si Jesu-Kristo miadto sa Tartarus diha sa Iyang pagkabanhaw nga lawas sa pag-isyu og usa ka madaugong proklamasyon ngadto sa “mga espiritu *karon* anaa sa prisohan.”

Ang ikaupat nga kompartamento, ang Abyss, mao ang bilanggoan para sa pihong masukulong nalaglag nga mga anghel kinsa nabilanggo sukad sa pagpanulud sa Genesis 6. Kini usab maoy gitawag og “ang dimatugkad nga bung-aw” (Pinadayag 9:1-2). Sa dihang ang atong Ginoo nag-atiman sa gigamhan-og-demonyo nga tawo sa Gerasenes latas gikan sa Galilee, usa ka diyologo tali ni Kristo ug sa mga demonyo ang misunud. Diha sa Lukas 8:31, sila mipakilooy Kaniya sa dili pagmando kanila paingon sa Abyss. Ang Abyss mao usab ang

21. Thieme, *Armageddon* (2002).

dapit sa demonyong hari ug sa labing minos usa ka demonyong pang-ataki nga kasundalohan.²² Atol sa Kalisdanan, sila pagabuhian sa pagtabang ni Satanas ug mahimong kabahin sa administrasyon sa silot ngadto sa mga dimagtotoo (Pinadayag 9). Sunud sa Kalisdanan ug sa Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-Kristo, si Satanas ug ang iyang mga demonyo pagagapuson sulud sa usa ka libo ka katuigan didto sa Abyss (Pinadayag 20:1-3). Ang anghelanong away unya pagapugngan samtang si Kristo nagamando sa kalibutan diha sa perpektong kalikupan sa Milenyo.

ANG MADAUGONG PROKLAMASYON

Diha nga [pinaagi kang kinsa, nga mao, ang Balaang Espiritu] usab Siya miadto ug mihimo sa proklamasyon [*kerusso*] ngadto sa mga espiritu nga *karon* anaa sa prisohan, kinsa kaniadto maoy dimatumanon. (1 Pedro 3:19-20a)

Si Jesu-Kristo miproklamar o misibya sa usa ka pihong doktrina ngadto sa tanang nalaglag nga mga anghel nga gibilanggo sa Tartarus. Ang sulud sa Iyang proklamasyon maoy gisugyot diha sa 1 Pedro 3:18. Kini usa ka testimonyo nga naglambigit ngadto sa Ebanghelyo, apan Siya wala mipadayag sa Ebanghelyo sa ingon. Siya mipahibalo niining nalaglag nga mga anghel nga sila napakyas diha sa ilang mga pagsulay sa pagguba sa tinuud nga katawhan ug nga ang plano sa Dios miuswag sa matag satanasnong ataki. Si Kristo mipadayag nga Siya miadto ibabaw sa krus ingon sa giplano.

Ang kalit nga pagpakita ngadto niining mga espiritu ni Jesu-Kristo diha sa usa ka pagkabanhaw nga lawas mao ang

22. Thieme, *Satan and Demonism* (1996), 10

makitang ebidensiya sa Iyang istrategyanhong kadaugan diha sa anghelanong away. Ang silot sa sala nabayaran na. Sa ingon niini, si bisan kinsang tawo kinsa nagatoo diha sa Anak sa Dios para sa kaluwasan nagasulud ngadto sa usa ka relasyon uban sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu para sa tibuuk eternidad.

Ang Grasya sa Dios diha sa Kaluwasan

Ang 120 ka katuigan sa wala pa ang Lunup maoy usa sa labing talagsaong mga pagpakita sa grasya sa Dios diha sa mga makasaysayong talaan sa kasaysayan. Ang madaugong proklamasyon maoy usa ka pagpadayag sa maong grasya ngadto sa mga espiritu sulud sa prisohan.

Sa dihang ang pasensiya [*makrothumia*] sa Dios mipadayon paghulat diha sa mga adlaw ni Noah, atol sa pagbuhat sa arka [*kibotos*], nga hain pipila, kana mao, walo ka mga tawo, maoy gidala nga wala maunsa pinaagi sa tubig. (1 Pedro 3:20b)

Atol niadtong 120 ka katuigan, ang gamhanan-kaayong-kaliwatan nakadungog sa hawud nga ebanghelistas sa tanang panahon—Noah, “usa ka magwawali sa pagkamatarong” (2 Pedro 2:5). Samtang si Noah miproklamar sa mensahe sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang, ang Dios mipaabot. Ang *makrothumia* sa Dios, “pasensiya,” nagagumikan sa Iyang grasya. Ang Dios mitugot sa igong panahon sa paglabay para sa kalamboan sa positibo o negatibo nga kabubut-on ngadto sa Ebanghelyo. Sulud sa 120 ka katuigan ang Dios mipugong sa paghukom diha sa una-sa-lunup nga sibilisasyon samtang ang arka maoy gibuhay ug hangtod ang tanan adunay usa ka higayon sa pagtubag ngadto sa Ebanghelyo.

Ang tanang katawhan mga makasasala, sa masulub-ong mipadili takus gikan sa usa ka relasyon uban sa balaang Dios ug ingon sa waypaglaum nga nawagtang sama ni bisan kinsa diha sa una-sa-lunup nga sibilisasyon. Ang desisyon ni Adan didto sa Hardin, ang kudeta ni Satanas, miputol sa katawhan sa hingpit gikan sa Dios ug mipahimo sa tawo sa pagsunud ni Satanas imbis nga sa Dios. Apan ang Dios mihimo og usa ka butang para sa nahisalaag, makasasala, daotang katawhan nga walay tawo sa bisan kanus-a ang nahitakus o angayan. Ang Dios misangkap sa tanang butang para sa katawhan aron mahiusa pag-usab uban sa Iyang-kaugalingon. Kana mao ang kinatas-ang pagpakita sa gugma sa Dios.

Ang plano sa Dios sa pagtubus sa makasasalang katawhan gikan sa merkado sa ulipon sa sala misugod uban sa saad sa Genesis 3:15.²³ Ang plano mipadayon uban sa paggun-ub sa gamhanan-kaayong-kaliwatan diha sa Lunup nga mipanalipod sa linya pinaagi kang kinsa ang “Karnero sa Dios” sa katapusan nakasulud sa kalibutan isip tinuud nga pagkatawo. Ug sa dihang ang Manluluwas miabut, Siya mihural ngadto sa krus ug mibayad sa silot para sa matag sala nga sa bisan kanus-a nabuhat o nga sa bisan kanus-a pagabuhaton (Juan 1:29).

Ang katawhan mahimong wamagtagad sa Dios o mahimong magtamay sa ngalan ni Jesu-Kristo, apan Siya namatay para kanila. Siya mipuli sa ilang lugar. Samtang sila buhi pa, Siya nagatunol ngadto kanila sa maloloy-ong imbitasyon:

“Duul ngari kanako, kamong tanan kinsa gikapoy ug nabug-atan, ug Ako mohatag kaninyo sa pahu-lay.” (Mateo 11:28)

“Ug ang usa kinsa nagaduul Kanako Ako sa pag-katinuud dili mopapahawa.” (Juan 6:37b)

23. Thieme, *Slave Market of Sin* (1994).

Kini mao ang waysamang grasya sa Dios.

Adunay usa ka bililhon kaayong bugon sa bulawan diha sa Isaiah mahitungud sa makapahinganghang grasya sa Dios: “Busa ang GINOO nagahandum sa pagkamaloloy-on kanimo” (Isaiah 30:18a). Samtang kini nga yugto gipatunong ngadto sa nasod sa Israel, ang aplikasyon ngadto ni bisan kinsa. Kon ang usa ka tawo wala si Jesu-Kristo, siya walay waykatapusang kinabuhi ug walay paglaum. Siya ubus sa silot sa sala, ug nagahuput og walay relasyon uban sa Dios ug walay paagi sa pag-angkon og pag-uyon sa Dios. Apan ang Ginoo nagpaabot sa paghatag kaniya og kahibulungang panalangin. Ang Dios nagpaabot sa pagtunol sa Iyang grasya. Unsaon man kini nga mahimong makuha?

“Kay [ikaw nakakita] ang Dios nahigugma kaayo sa kalibutan, nga Siya mihatag sa Iyang bugtong gipanamkon nga [sa waykaparehas natawo] Anak, nga bisan kinsa nga nagatoo diha Kaniya dili mamatay, apan adunay waykatapusang kinabuhi.” (Juan 3:16)

Ang kinatas-ang pagpakita sa gugma ug grasya sa Dios mao ang krus diin ang silot para sa sala maoy gibalhin ngadto ni Jesu-Kristo isip puli sa tawo (Mga Taga-Roma 5:8). Ang tanang personal nga mga sala—milabay, karon, ug umaabot—sa matag tawhanong linalang maoy giimpyut ngadto Kaniya sa makausa ug para sa tanan ug gihukman. Ang pagkamatarong sa Dios nga Amahan napasig-uli o natagbaw, pinaagi sa sakripisyo ni Kristo sa dihang Siya midawat sa impyutasyon ug paghukum sa tanan adtong mga sala (1 Juan 2:2). Ang hustisya sa Dios gawasnon sa pagpasaylo ni bisan kinsa nga nagatoo diha ni Kristo pinaagi sa pagtoo lamang. Kini mao ang kaluwasang pagpahiyon ngadto sa hustisya sa Dios. Diha sa takna sa kaluwasan ang magtotoo nagadawat sa giimpyut nga pagkamatarong sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 1:30).

Ang matag magtotoo diha sa Kapanahonan sa Simbahan gipatunhay sa kahangturan pinaagi sa relasyon ngadto ni Jesu-Kristo. Diha sa 1 Pedro 3:20b ang Griyegong pulong *kibotos*, “arka,” wala magkahulugan og usa ka naglayag nga barko, apan hinoon usa ka kaban nga gigamit sa pagtipig og mga bahandi. Samtang ang arka ni Noah adunay perpektong mga dimensiyon para sa usa ka ikapalawig nga bapor, ang pahimug-at niini nga bersikulo anaa sa grasya sa Dios nga nagpatunhay sa Iyang kaugalingong katawhan ingon sa usa nga magtipig og mga bililhon diha sa usa ka kaban sa bahandi.

Ang Grasya sa Dios diha sa Posisyonal nga Kamatuuran

Kadtong kinsa misulud sa arka maoy mga magtotoo. Ang katubigan sa lunup mao ang kahimanan sa kagun-uban para sa mga dimagtotoo, apan ang arka mao ang paagi sa pisikal nga pagpalingkawas para sa mga magtotoo (1 Pedro 3:20). Kini nga pagpalingkawas mitimaan-daan sa bawtismo sa Espiritu diha sa Kapanahonan Simbahan.

Ug nagkatukma niadto [ang arka isip usa ka modelo], bawtismo [sa Balaang Espiritu isip usa ka antitype] karon nagaluwas kanimo—dili ang pagkuha sa hugaw gikan sa unud, apan usa ka apelasyon [pasalig] ngadto sa Dios para sa usa ka maayong konsensiya—pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo. (1 Pedro 3:21)

Ang matag katangdian maoy usa ka pagkaamgid sa duha ka mga butang o mga konsepto—usa ka modelo ug usa ka antitype (imbis kay sa modelo). Ang modelo diha sa Karaang Testamento nagahulagway sa antitype diha sa Bag-ong Testamento. Ang makasaysayanong arka mao ang modelo samtang

ang doktrina sa bawtismo sa Balaang Espiritu mao ang antitype nga gilarawan pinaagi sa arka. Maingon nga ang arka mao ang dangpanan gikan sa paghukum sa katubigan sa lunup, nan ang bawtismo sa Espiritu ug paghiusa uban ni Kristo mao ang garantiya sa pagpalingkawas gikan sa umaabot nga paghukum. Ang magtotoo maoy siguro para sa tibuuk eternidad diha sa paghiusa uban ni Kristo.

Diha sa Kapanahonan sa Simbahan ang bawtismo sa Espiritu nagabutang sa matag magtotoo diha sa paghiusa uban ni Kristo sa takna sa kaluwasan (Mga Buhat 1:5; cf. Mga Taga-Galacia 3:27).²⁴ Diha niini nga paghiusa ang matag magtotoo giila sa mabalikon uban sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Kristo nga misangkap sa kaluwasan. “Atong karaang kaugalingon,” ang kinaiyang makasasala, “maoy gilansang uban *Kaniya*” (Mga Taga-Roma 6:6). Usab ang matag magtotoo sa karon giila isip dili na “mga ulipon ngadto sa sala”—ang gahum sa kinaiyang makasasala nga kaniadto mimando sa kinabuhi sa magtotoo sa wala pa ang kaluwasan nabugto, ug siya karon anaa sa posisyon sa pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi (Mga Taga-Roma 6:4b). Ang bawtismo sa Espiritu mao ang bugtong bawtismo nga nagaluwas (Mga Buhat 11:15-17; 1 Mga Taga-Corinto 12:13).

Ang tubig nga bawtismo dili makaluwas. Ang mga dimagtotoo kinsa *gilunod* diha sa katubigan sa lunup maoy nangalumos. Ang walo ka mga magtotoo diha sa arka maoy luwas gikan sa paghukum sa Lunup (Mga Taga-Roma 8:1). Ang bawtismo sa Espiritu, dili tubig nga bawtismo, nagapaila sa kaluwasan para sa magtotoo. Ang tubig nga bawtismo nagahulagway lamang sa bawtismo sa Balaang Espiritu ug paghiusa uban ni Kristo.

Sa pagpakita nga siya wala nagapasabut ngadto sa tubig nga bawtismo diha niini nga bersikulo, si Pedro nagapuno sa

24. Thieme, *Tongues* (2000), 30-36.

usa ka negatibo ug usa ka positibo nga katin-awan. Kini nga bawtismo dili usa ka pagligo, apan ang garantiya sa “usa ka maayong konsensiya.” Bisan pa ang kalag naluwas, ang kina-iyang makasasala aktibo pa—usa ka kondisyon nga naga-hatag sa usa ka maayong konsensiya atubangan sa Dios nga imposible. Apan ang posisyonal nga kamatuuran nagasulbad niini nga dilema. Tungud kay ang matag magtotoo anaa sa paghiusa uban ni Kristo ug nagaambit sa tanang butang nga Siya mao ug anaa, ang usa ka maayong konsensiya wala mag-agad diha bisan kon siya nakasala o wala makasala human sa kaluwasan.²⁵ Kini nagaagad diha sa iyang paghiusa uban ni Kristo. Walay usa ang madawat ngadto sa Dios diha sa basihan sa iyang mga buhat, iyang moralidad, o iyang abilidad, apan siya madawat tungud sa kinsa ug unsa mao si Kristo (Mga Taga-Efeso 1:6).

Pinaagi sa pagkabanhaw si Kristo mihimo sa madaugong proklamasyon; pinaagi sa pagkabanhaw si Kristo mihimo niini nga posible para sa magtotoo aron anaa sa paghiusa uban Kaniya ug, pinaagi niana, aron malingkawas diha sa anghelanong away. Dugang pa, ang Iyang pagkabanhaw, pagsaka, sesyon, ug paghimaya didto sa toong kamut sa Amahan mao ang paagi sa pagpataas sa matag magtotoo diha sa harianong pamilya sa Dios ngadto sa usa ka posisyon sa kalabaw ngadto sa mga anghel (Mga Hebreohanon 1:13-14).²⁶

25. Diha sa paghiusa uban ni Kristo ang magtotoo nagaambit sa Iyang waykatapusang kinabuhi (1 Juan 5:11-12), Iyang pagkamatarong (2 Mga Taga-Corinto 5:21), Iyang pagkaanak (Mga Taga-Galacia 3:26; 1 Juan 3:1-2), Iyang pagkamanunod (Mga Taga-Roma 8:16-17), Iyang pagpili (Mga Taga-Efeso 1:4), Iyang dadangatan (Mga Taga-Efeso 1:5), Iyang pagkapari (Mga Hebreohanon 10:10-14), Iyang paglain (1 Mga Taga-Corinto 1:2, 30), ug Iyang pagkaharianon (2 Pedro 1:11).

26. Ang harianong pamilya sa Dios mao ang katilingbanong lawas sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo kinsa may kalabutan sa Hari sa mga hari, Jesu-Kristo, pinaagi sa pagkahimugso-pag-usab ug paghiusa uban Kaniya.

ANG MGA MEKANIKA SA KADAUGAN

Kinsa maoy didto sa toong kamut sa Dios, na-kaabut didto sa langit, human ang mga anghel ug mga awtoridad ug mga gahum gipasakup [gipaubus] ngadto Kaniya. (1 Pedro 3:22)

Human si Jesu-Kristo miadto sa Tartarus ug mihimo sa Iyang madaugong proklamasyon, Siya misugod sa laing panaw gikan sa kalibutan ngadto sa ikatulong langit diin Siya milingkod ngadto sa toong kamut sa Amahan (Mga Hebreohanon 1:3-4). Niining puntoha ang tanang butang maoy gitudlo aron ipaubus sa Iyang awtoridad: ang “mga awtoridad,” nangalaglag nga mga anghel ubus sa mando ni Satanas; ug “mga gahum,” si Satanas mismo isip ang magmamando niini nga kalibutan ug ang pangulo sa tanang nangalaglag nga mga anghel (Mga Taga-Efeso 6:12). Kini nga pagpaubus ni Satanas ug sa iyang nangalaglag nga mga anghel mao ang kadaugan sa anghelanong away.

Atol sa Kapanahonan sa Simbahan didto nagapadayon aron mahimong anghelanong pagsupak ngadto sa plano ug mga katuyoan sa Dios tungud kay Siya nagatugot sa anghelanong away sa pagdagan sa iyang agianan diha sa tawhanong kasaysayan. Apan, sa dihang si Satanas mahuman sa iyang katapusan ug labing daotan, kini nga mga kaaway mapildi sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo sa dihang ang Operasyon Tumbanan ilansad gikan sa langit (Mga Hebreohanon 1:13).²⁷ Unya, ang “mga awtoridad ug mga gahum” sa makausa ug para sa tanan ibutang ilalum sa Iyang mga tiil.

“IKAW NAGBUTANG SA TANANG MGA BUTANG DIHA
SA PAGKAUBUS ILALUM SA IYANG MGA TIIL.”

Kay diha sa pagpaubus sa tanang mga butang

27. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon.

ngadto Kaniya, Siya walay gipabilin nga dili ubus ngadto kaniya. Apan karon kita wala pa makakita [*horao*] sa tanang mga butang nga gipaubus ngadto kaniya. (Mga Hebreohanon 2:8)

Sa pagkakaron unsa ang mahimo sa magtotoo sa kalibutan sa yawa diin ang rebelyon ug pagkamasupilon maoy mapatuyangon batok sa duha sa mga balaod sa divine nga katukuran ug batok sa doktrina sa Bibliya?²⁸ Ang tubag makitan diha sa Mga Hebreohanon 2:9-16 nga ang pagtagad maoy gitumong gikan sa pakigbatok sa satanasnong han-ay ngadto sa pihong kadaugan sa espirituhanong gubat.

Apan kita makakita [*blepo*] Kaniya [pahimug-at diha sa pagkatawo ni Kristo] kinsa gihimo sa makadiyut nga ubus pa kay sa mga anghel, sa *ato pa*, si Jesus, tungud sa pag-antos sa kamatayon [*thantos*] gikoronahan uban sa himaya ug dungog, nga pinaagi sa grasya sa Dios Siya mamahimong makatilaw sa kamatayon para sa matag-usa. (Mga Hebreohanon 2:9)

Diha sa Mga Hebreohanon 2:8 ang punglihok *horao*, “sa paghimo og usa ka matalan-awanong pagtutok,” mihulagway sa karong kahimtang sa anghelanong away: Si Satanas mao ang karon nga magmamando niining kalibutana ug ang tanang mga butang wala pa gipaubus ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo. Diha sa kalainan ang *blepo* diha sa bersikulo 9 maoy gigamit sa tekniko para sa usa ka pagtutok nga nagamatikud sa usa ka butang sa kinalabwan nga kamahinungdanon: Ang doktrina nagalaraw sa mata sa hunahuna lapas niining lumalabay nga

28. Ang mga balaod sa divine nga katukuran maoy mga prinsipyo nga gimando sa Dios para sa kalungtaran, kalig-on, panalipud, ug pagpadayon sa tawhanong kaliwatan, mga magtotoo ug mga dimagtotoo pareho, atol sa tawhanong kasaysayan.

natad sa panggubatan ngadto sa labing dako nga kadaugan ni Kristo ug sa unsa ang mga magtotoo nga anaa diha Kaniya. Ang krus mibuak sa likod ni Satanas. Ang krus usab misangkap sa basihan para sa pagsulud ngadto sa plano sa Dios ug pagpuyo ubus sa kinamaayohang panalangin gikan sa Dios, bisan pa diha sa kalibutan sa yawa.

Tungud kay ang tawo gibuhad sa pagsulbad sa anghelanong away, ang *tawo* kinahanglang motuman sa iyang tahas. Ang Dios, sa Iyang katistis ug grasya, mipili sa pagsulbad sa una-sa-kasaysayang tigi pinaagi sa pagsaka sa usa ka ubus pa nga binuhad ngadto sa usa ka posisyon nga hataas pa kay sa mga anghel pinaagi sa usa ka Tawo kinsa dili ubus ngadto ni bisan kinsa. Ang unang tawo, Adan, mihulog sa bola, apan ang Katapusang Adan, Jesu-Kristo, mihakop sa gihulog ug midagan para sa usa ka buhat sa pagtugpa.

Atol sa mubong panahon sa Iyang pagkatawo, si Jesus diha sa usa ka mamatay nga lawas maoy ubus ngadto sa mga anghel. Diha nianang kahimtanga Siya kalipikado tungud sa Iyang waymansa nga karakter ug perpektong kinabuhi sa pag-adto sa krus ug pag-antos sa espirituhanong kamatayon (*thanatos*) isip usa ka puli para sa makasasalang tawo. Kini mao ang hinungdan ngano si Kristo nahimong usa ka tawo ug dili usa ka anghel. Gikan sa mamatay nga pagkatawo diha sa birhen nga pagkatawo ngadto sa gibanhaw nga pagkatawo diha sa pagsaka ug sesyon, ang pagkabalhig-dagway ni Ginoong Jesu-Kristo nagahulagway sa Iyang hingpit nga kadaugan diha sa anghelanong gubat ug ang labing-dako nga pagdaog sa nahimugso-pag-usab nga tawhanong mga linalang kinsa anaa sa paghiusa uban Kaniya.

Himaya ug dungog nahisakup sa waykatapusan ngadto sa pagkadios ni Kristo, apan pinaagi sa pagkabanhaw, pagsaka, ug sesyon ang Iyang pagkatawo gihimaya ug gihimong labaw ngadto sa mga anghel. Ang Dios-tawo, ang Anak ni David, ang Anak ni Abraham, ang Anak sa Dios usa ka adlaw motangtang

ni Satanas, ang tig-ilog, ug magmando sa kalibutan sa kahangturan isip ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Apan ang krus nagaabut sa wala pa ang korona.

Dili ang gipakusgan nga gahum ni Satanas ni ang gihan-ay nga kombateng gahum sa dako kaayong kwerpo sa nangalaglag nga mga anghel maoy nakahimo sa pagpugong sa pagsaka ni Ginoong Jesu-Kristo. Bisan pa ang tibuuk impiyerno misukwa-hi Kaniya, Siya miabut nga wamaunsa didto sa ikatulong langit diin ang Dios nga Amahan midawat Kaniya isip ang Dios-tawo ug mipalingkod Kaniya diha sa tronong lawak sa langit. Ang himaya sa Ginoo didto sa toong kamut sa Amahan miabli para sa matag magtotoo sa paagi sa labawng-grasya nga kinabuhi ug nagapatumong sa unahan ngadto sa mahimayaong katumanan sa dihang si Kristo, ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo, pagakoronahan sa Amahan isip ang magmamando sa kalibutan para sa Milenyo (Pinadayag 19:6, 16).

Tungud kay si Kristo nakatilaw og espirituhanong kamatayon para sa matag-usa—ang doktrina sa dilimitadong panghimayad,²⁹ Siya karon makadala sa daghang mga anak ngadto sa langit.

Kay [*gar*] kini angayan para Kaniya [Dios nga Amahan], para kang kinsa mao ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa mao ang tanang mga butang, diha sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya, sa pagperpekto sa tagmugna sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antos. (Mga Hebreohanon 2:10)

29. Dilimitadong panghimayad mao ang paghukum ni Jesu-Kristo didto sa krus isip usa ka puli para sa matag sala nga gibuhad sa matag myembro sa tawhanong kaliwatan sa kasaysayan (2 Mga Taga-Corinto 5:19; 1 Timoteo 4:10; 1 Juan 2:2). Ang krus mihimo sa kaluwasan nga maangkon sa tanan, apan wala nagpasalig og kaluwasan ngadto ni bisan kinsa. Bugtong ang tawo kinsa nagapahayag sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang maoy sa waykatapusang naluwas. Tan-awa sa Thieme, *Heathenism* (2001, ikaduhang impresyon), 12-14; *Slave Market of Sin*, 41-42.

“Kay,” ang adunay buut ipasabut nga gamit sa Griyegong partikula *gar*, nagahingalan sa hinungdan para sa pagpaubus ni Jesu-Kristo. Samtang ang Amahan, isip ang tagmugna sa di-vine nga plano, mao ang ug hinungdan sa tanang mga butang, Siya mitudlo sa Anak aron sa pagtuman sa parehong pagbuhat (Mga Taga-Colosas 1:16) ug kaluwasan (Mga Buhat 4:12). Busa, ang katuyoan sa Amahan mao ang sa pagdala ni Kristo ngadto sa katuyoan sa krus aron nga kining waykaparehas nga Prinsipeng Sumusunod mamahimong modawat sa usa ka gingharian. Isip ang Prinsipeng-Lider sa Simbahan, si Kristo mao ang Paunang Bantay nga nagdala ngadto sa himaya “daghang mga anak,” mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan, mga myembro sa Lawas ni Kristo, usa ka gingharian sa harianong mga pari, usa ka harianong pamilya, kinsa diha sa umaabot mahimong Pangasaw-onon ni Kristo (Mga Taga-Efeso 1:22-23; 1 Pedro 2:5, 9; Pinadayag 19:6-8). Sa dihang ang Iyang Lawas, ang Simbahan, maoy makompleto, ang sunud nga lakang mao ang Operasyon Tumbanan nga ang Katapusang Adan, ang Pamanhonon sa Simbahan, ang Prinsipeng-Lider sa kaluwasan, nagabuntog ni Satanas ug nagapul sa Iyang tinuud nga dapit isip ang Kinatas-ang Magmamando.

Kay pareho Siya [Jesu-Kristo] kinsa nagalain ug kadtong kinsa maoy gilain [Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo] tanan gikan sa usa ka *Amahan*; tungud sa unsang katarungan Siya wala naulaw sa pagtawag kanila og kaigsoonan. (Mga Hebreohanon 2:11)

Unsa ka makapakugang kini tingali ngadto sa masuklanong mga anghel sa pagkadungog nga si Kristo wala naulaw sa pag-ila sa nahimugso-pag-usab nga katawhan isip Iyang “kaigsoonan.”

Nag-ingon,

“AKO MOPROKLAMAR SA IMONG [ang sa Amahan]
 NGALAN NGADTO SA AKONG KAIGSOONAN,
 SA TALIWALA SA KONGREGASYON [Simbahan]
 AKO MOAWIT SA IMONG [kang Kristo] PAG-
 DAYEG.” (Mga Hebreohanon 2:12)

Kini nga pangkutlong timaan gikan sa Mga Salmo 22:22 milantaw sa sesyon didto sa toong kamut sa Amahan, sa maong panahon si Kristo gisaaran sa usa ka Pangasaw-onon ingon ug ang umaabot nga pagmando sa kalibutan pinaagi sa Operasyon Tumbanan. Ang gihandum-nga Pangasaw-onon mahimong usa ka katinuuran didto sa Pagsakgaw, apan ang Iyang gingharian kinahanglang maghulat hangtod sa Ikaduhang Pag-abut.³⁰ Ang Iyang Pangasaw-onon maoy karon giporma atol sa Kapanahonan sa Simbahan. Unya, sa katibuk-an sa tanang bahin sa Kalisdanan makasaysayanong panghitabo ang moandam sa dalan para sa Ikaduhang Pag-abut sa Hari sa mga hari.

Sa pagkakaron si Kristo misangkap og usa ka kapanulundanan para sa Iyang kaigsoonan nga nahibilin dinhi sa gingharian sa yawa. Kini nga kabilin mao ang sulud sa Bibliya: ang sulud sa plano sa Amahan ug ang hunahuna ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 2:16) diha sa permanenteng nahasulat nga porma. Ang mga magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan magtubag diha sa pagdayeg ngadto ni Jesu-Kristo. Labi pa ang Pangasaw-onon mag-awit og mga pagdayeg sa dihang siya nagatan-aw sa Iyang Pamanhonon diha sa kahingpitan sa Iyang himaya. Mahitungud sa mga anghel nga may kalabutan, ang Iyang madaugong proklamasyon nagasibya sa pag-uswag

30. Ang Pagsakgaw mao ang pagkabanhaw sa tanang patay sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo ug ang pagtangtang sa tanang buhi nga mga magtotoo gikan sa kalibutan diha sa katapusan sa Kapanahonan sa Simbahan dihadhiha sa wala pa ang Kalisdanan nagasugod (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-17).

sa Operasyon Tumbanan ug ang pihong kalaglagan ni Satanas ug sa iyang mga alagad.

Ug pag-usab,

“AKO MOBUTANG SA AKONG PAGSALIG [*peitho*]
DIHA KANIYA.”

Ug pag-usab,

“TAN-AW UG PAMINAW, AKO UG ANG KANAAN
KANG KINSA ANG DIOS MIHATAG KANAKO.”
(Mga Hebreohanon 2:13)

Ang ikaduha ug ikatulo nga mga pangkutlong timaan gikuha gikan sa Isaiah 8:17-18 nagtanyag sa duha ka mga dagway sa anghelanong away samtang kini nagapasabut sa Kapanahonan sa Simbahan. Ang unang pagkutlo nagapatin-aw sa tawhanong dagway: “AKO MOBUTANG SA AKONG PAGSALIG DIHA KANIYA.” Matag tawo kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo nagasulud sa anghelanong away ug nahimong usa ka kabahin sa Pangasaw-onon ug sa Operasyon Tumbanan. Ang panagsa, future perfect periphrastic form sa *peitho* nagapahimug-at sa permanenteng umaabot nga mga resulta sa mamahimong Pangasaw-onon. Ang mga magtotoo diha sa paghiusa uban ni Kristo moambit diha sa pagbuntog sa nangalaglag nga mga anghel samtang ang Dios nga Amahan nagabalibag kanila, ingon sa sinugdan, diha sa mga tiil sa Ginoo.

Ang ikaduhang pangkutlong timaan nagapatin-aw sa divine nga dagway: “AKO UG ANG KANAAN KANG KINSA ANG DIOS MIHATAG KANAKO.” Aron nga Siya dili mag-inusara, ang Dios mihatag sa harianong pamilya sa Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo ngadto ni Kristo isip Iyang kaugalingong panag-iya. Maingon nga ang Dios mipanagana sa gikinahanglan sa unang Adan sa usa ka asawa (Genesis 2:18), mao nga ang Dios nga Amahan miandam og usa ka ‘asawa,’ ang Pangasaw-onon o Simbahan, para sa Katapusang Adan, Jesu-Kristo.

Sukad kaniadto ang kaanakan [nahimugso-pag-usab nga mga myembro sa tawhanong kaliwatan] mag-ambit diha sa unud ug dugo, Siya sa Iyang-kaugalingon sa ingon usab miapil sa mao gihapon, nga pinaagi [espirituhanon] sa kamatayon Siya magahimog waygahum kaniya kinsa adunay gahum sa [espirituhanon] kamatayon, kana mao, ang yawa. (Mga Hebreohanon 2:14)

Si Jesu-Kristo tinuud nga pagkatawo, “unud ug dugo,” apan walay usa ka kinaiyang makasasala o ang impyutasyon sa sala ni Adan. Pinaagi sa Iyang espirituhanong kamatayon didto sa krus, Siya nagasulbad sa anghelanong away ug nagapahimutang sa natad para sa Operasyon Tumbanan. Ang “gahum sa kamatayon” nga si Satanas nagahuput gikan sa Eden ngadto sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo nagapasabut sa iyang kagamhanan labaw niadtong kinsa sa espirituhanong patay.³¹ Ang tanang mga myembro sa tawhanong kaliwatan natawo sa lawasnon nga buhi, apan, sa maong panahon, sa espirituhanong patay; tungud niini, pinaagi sa pisikal nga pagkatawo ang matag tawo nagasulud sa gingharian ni Satanas.

Sukad sa pagkalaglag ni Adan, si Satanas nagahuput sa tawo diha sa pagkaulipon pinaagi sa espirituhanong kamatayon ingon sa usa ka tigkidnap nga mamahimong magbaton og pagbantay sa iyang biktima hangtod ang kagawasan maoy makuha. Si Jesu-Kristo misangkap nianang kagawasan pinaagi sa Iyang pagluwas nga buhat didto sa krus. Ang espirituhanong kamatayon ni Kristo mipasig-uli sa hustisya sa Dios nga Amahan mahitungud sa mga sala sa katawhan (Mga Taga-Roma 3:25) aron nga si bisan kinsa ang nagatoo diha ni Kristo gipakig-uli sa buut ngadto sa Dios ug gipalingkawas gikan sa nagmandong

31. Si Satanas adunay gahum sa pisikal nga kamatayon lamang sa dihang ang kinalabwang-kamandoan sa Dios nagatugot kaniya sa paggamit niana nga gahum.

gahum ni Satanas aron mahimo nga sulugoon ni Kristo.

Ug mamahimong mapalingkawas niadtong [gikan sa gingharian ni Satanas] kinsa pinaagi sa kahadlok sa kamatayon maoy gipasakup ngadto sa pagkaulipon sa tibuuk nilang mga kinabuhi. (Mga Hebreohanon 2:15)

Ang gingharian ni Satanas inapilan sa nangahadlok nga katawhan kinsa walay seguridad. Kahadlok sa kamatayon sa wayhunong nagaukoy kanila hangtod ang usa ka relasyon uban sa Dios maoy natukod, ug pinaagi sa doktrina sila moabut sa pagdayeg sa ilang bag-ong posisyon diha ni Kristo. Sa katinuuran kini maoy espirituhanong kamatayon nga nagaposas sa dimagtotoo ug, wahisayri ngadto kaniya, mao ang tinuud nga basihan para sa iyang kahadlok. Ang kahadlok dili lamang usa ka panghunahuna nga sala, apan usa ka talawang estado sa hunahuna nga naggumikan sa usa ka kakulang sa mga absoluto. Isip usa ka tawo lamang may kalabutan sa mga absoluto sa kaluwasan ug doktrina sa Bibliya nga siya mohuput sa kasigurohan sa usa ka maayong hunahuna nga nagapahawa sa kahadlok (2 Timoteo 1:7).

Ang nagkahamtong nga pagpalingkawas sa magtotoo maoy anaa sa pito ka nag-uswag nga mga ang-ang: kaluwasan pinaagi sa pagkahimugso-pag-usab; kagawasan gikan sa gahum sa kinaiyang makasasala pinaagi sa espirituwalidad diha sa Kristohanong kinabuhi; pagpalingkawas gikan sa impluwensiya sa daotan pinaagi sa espirituhanong pagtubo; pagpalingkawas pinaagi sa pagkamatay nga grasya o pinaagi sa Pagsakgaw, bisan asa ang mahitabo og una; pagpalingkawas pinaagi sa usa ka pagkabanhaw nga lawas; pagpalingkawas diha sa Milenyo; ug pagpalingkawas diha sa waykatapusang estado.

Kay sa tinuud Siya wala maghatag og tabang

ngadto sa mga anghel, apan Siya nagahatag og tabang ngadto sa kaliwat ni Abraham. (Mga Hebreohanon 2:16)

Ang tawo imbis mga anghel mao ang isyu diha sa paghukum sa sangputanan sa anghelanong away. Busa, didto sa krus si Jesus misangkap sa kaluwasan para sa tawo, dili para sa mga anghel. Isip usa ka resulta, ang tawo kinsa ubus ngadto sa mga anghel mahimong labaw tungud sa maong kaluwasan. Dugang pa, ang Dios nagadawat sa himaya pinaagi sa pagkuha sa usa ka daotang binuhat ug nagpasaka kaniya ngadto sa usa ka gibayaw nga posisyon diha ni Kristo.

Si Jesu-Kristo mibalhin sa pihong kapildihan ngadto sa pagdaog ug gidaog balik ang kadaugan nga si Satanas midakup didto sa Hardin. Sa maong panahon, pinaagi sa Iyang espirituhanong kamatayon, Siya mihimo niini nga posible para sa matag tawo kinsa maoy kaliwat ni Adan sa pag-angkon sa usa ka relasyon uban sa Dios pinaagi sa usa ka masayong lihok sa pagtoo diha sa natapos nga buhat sa Kalbaryo. Si Jesu-Kristo miganansiya og dako pa kay sa giwala sa tawo didto sa Hardin.

ANG MADAUGONG MAGTOTOO

Karon unsa man ang tanan niining kahulugan ngadto sa magtotoo niini nga takna? Ang si bisan kinsang magtotoo ba gayud mahimong naminghoy o nawad-ag-kadasig, napasilo o nalibog sa kinabuhi? Siya ba maghambin og usa ka pagkasad-an nga dinugtongdugtong tungud sa pipila ka sala? Siya ba maghunahuna sa iyang kaugalingon isip napakyas labaw sa paglaum? Bisan unsa nga problema, kini wala nagahimo og kalainan—ang Dios kinabubut-on ug naghulat sa pagbubu sa grasya nga panalangin ngadto sa matag magtotoo.

Ang esensiya sa Dios mao ang yawi sa tanang panalangin dinhi sa panahon. Grasya ug panalangin sa kanunay maglihok

gikan sa gugma, pagkamatarong, ug hustisya. Apan ang panalangin matuman lamang samtang ang magtotoo nagapahiyon ngadto sa hustisya sa Dios pinaagi sa rebound.³² Sa dihang ang magtotoo nagarebound, ang Dios gawasnon sa pagpasaylo sa mga sala nga gisugid (o gihinganlan) ug pagpabalik kaniya sa fellowship (1 Juan 1:9). Ang magtotoo dihadiha napahiyon ngadto sa hustisya sa Dios. Unya gihatagan og gahum pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu siya makatuhup sa doktrina sa Bibliya. Sa dihang ang magtotoo anaa sa fellowship ug nag-abante diha sa espirituhanong kinabuhi, walay kompromiso ngadto sa hustisya sa Dios ug ang Iyang gugma nagatuman sa espesyal-nga-panalangin nga mga parapo nga ang Iyang omniscience midesinyo sa eternidad nga milabay. Sa laing bahin, sa dihang ang magtotoo maoy gawas sa fellowship ug nagapakyas sa pag-abante, ang hustisya sa Dios kinahanglang mopahiyon ngadto kaniya diha sa divine nga disiplina (Mga Hebreohanon 12:6).

Walay usa ang makapahiyon ngadto sa hustisya sa Dios diha sa iyang kaugalingong merito o mga buhat; siya makapahiyon lamang ngadto sa hustisya sa Dios diha sa merito sa Dios. Sa duha ka dihadiha nga mga pagpahiyon, ang Iyang grasya misangkap sa kaluwasan ug rebound; diha sa inanay nga pagpahiyon sa espirituhanong pagtubo, Siya miandam sa “grasyang aparato sa panabut” (GAP). Kini usa ka wala-ang-merito nga sistema sa espirituhanong pagsabut nga gihatagan og gahum pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu nga nagahimo sa matag magtotoo sa pagsabut, pagkat-on, ug paggamit sa tibuuk pagbulot-an sa doktrina sa

32. Rebound mao ang grasyang pagsangkap para sa karnal nga magtotoo sa pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa paghingalan sa personal nga mga sala ngadto sa Dios nga Amahan, ang paagi sa pagpabalik sa fellowship sa magtotoo uban sa Dios sa pagpadayon sa espirituhanong kinabuhi (1 Mga Taga-Corinto 11:28; 1 Juan 1:9). Tan-awa sa Thieme, *Rebound and Keep Moving!* (1993, ikaduhang impresyon); *Rebound Revisited* (1995).

Bibliya, waysapayan sa edukasyon o tawhanong IQ.³³ Ang GAP nagalakip sa pastor-magtutudlo para sa komunikasyon sa doktrina, ang lokal nga simbahan isip ang klasehan para sa pagkat-on sa doktrina, ang Balaang Espiritu isip ang magtutudlo sa doktrina, ug ang tawhanong espiritu para sa pagbalhin sa doktrina paingon sa toong-lingin nga kabahin diin kini mahimong mapatuhup, makategoriya, ug magamit ngadto sa kasinatian.³⁴ Ang usa ka magtotoo dili makaabante diha sa iyang espirituhanong kinabuhi nga walay doktrina sa Bibliya.

Ang GAP nagalihok diha sa gawasnong kabubut-on, ug kini kinahanglang magamit adlaw-adlaw sa pagpadayon sa espirituhanong pagtubo. Ang kapasidad sa magtotoo para sa kinabuhi, kalipay, ug gugma; iyang kasinatian sa kinabuhi; ug iyang abilidad sa pag-agwanta sa mga dasdas sa yawa mag-agad diha sa doktrina sa Bibliya. Kon walay usa ka pagmando nga pwesto sa doktrina diha sa kalag siya motahan ngadto sa rebersiyonismo ug mahimong usa ka disgrasya diha sa anghelanong away.³⁵

Ang mga anghel kinsa makahimo pa sa pagpaniid sa panglimbasog diha sa natad sa tawhanong kasaysayan tali sa rebersiyonismo ug labawng-grasya, karnalidad ug espirituwalidad, sayup ug kamatuuran, pag-antos ug pagdaog, nagkat-on sa gugma, pagkamatarong, hustisya, ug grasya sa Dios pinaagi sa pagtan-aw sa magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 4:9; Mga Taga-Efeso 3:10). Ang magtotoo nagakat-on sa grasya isip ang pagpadayag sa gugma sa Dios gikan sa doktrina sa Bibliya. Sa dihang si Apostol Pablo miabut ngadto sa dapit sa dimaantos

33. Thieme, *Reversionism*, 3-7, 10-13.

34. Ang “kasingkasing” o toong-lingin nga kabahin mao ang mentalidad sa kalag. Maingon sa pisikal nga kasingkasing mao ang bumba nga nagapaliyok sa dugo sa katibuk-an sa tanang bahin sa lawas ug pinaagi niana nagasustento sa pisikal nga kinabuhi, sa maong paagiha ang toong lingin nga kabahin sa kalag nagapaliyok sa doktrina sa Bibliya og nagsustento sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo. *Ibid.*, 6-7.

35. Rebersiyonismo mao ang nag-uswag nga pagsibog sa magtotoo ngadto sa paagi sa buhat sa dimagtotoo pinaagi sa wayhunong nga karnalidad ug pagsalikway o wamanumbaling sa doktrina sa Bibliya. Ang rebersiyonismo wala magpasabut og pagkawala sa kaluwasan.

nga kasakit, pagkapakyas, ug pagsulay, siya miampo sa tulo ka mga higayon nga ang iyang “tunok diha sa unud” matangtang. Unsa man ang tubag? Ang labing taas nga pakigpulong diha sa tanang Pulong sa Dios. Ang Ginoo miingon ngadto kaniya, “Akong grasya maoy paigo para kanimo” (2 Mga Taga-Corinto 12:9).

Sa dihang si bisan kinsa, anghel o tawo, nakakita og usa ka magtotoo sa hingpit napahiuyon ngadto sa hustisya sa Dios ug napasinati sa grasya, nagpadayon sa unahan lahus sa kalisdanan nga walay kalisang o pagbungkag, apan nagtugot sa “kamalungtaron nga adunay *iyang* perpektong resulta” (Santiago 1:4), nan ang Dios nahimaya ug ang magtotoo napanalanginan. Ang Dios makahimo sa pagpaulan sa Iyang grasya diha sa magtotoo sa usa ka kahibulungang paagi, ug, sa tinuud, ang iyang kinabuhi mahimong usa ka “madaugong proklamasyon” ngadto sa mga anghel ingon man ngadto sa katawhan.

DOKTRINA SA OPERASYON TUMBANAN

- I. Kahubitan: Operasyon Tumbanan mao ang katapusan sa istratehiyanhong kadaugan sa anghelanong away pinaagi nga si Ginoong Jesu-Kristo nagabalik sa kalibutan sa pagtukod sa Iyang gingharian ug sa pagtangtang ni Satanas ug sa tanang nangalaglag nga mga anghel. Operasyon Tumbanan nagalang kub sa usa ka kudeta diin si Satanas nagawala sa pagmando sa kalibutan ngadto ni Ginoong Jesu-Kristo (Mga Salmo 110:1; Mga Hebreohanon 1:13; 10:13).
- II. Israel, ubus sa ikalimang liyok sa disiplina (kana mao, ang kagun-uban sa usa ka nasod gumikan sa kinatas-ang pagsalikway sa bibliyanhong mga prinsipyo, Levitico 26:27-39), wala na nagapaila ni Kristo dinhi sa kalibutan atol sa Kapanahonan sa Simbahan.
 - A. Israel gipulihan sa Simbahan diha sa Kapanahonan sa Simbahan (Mga Taga-Efeso 1:22-23; 4:4-5; 5:23-24, 30-32; Mga Taga-Colosas 1:18, 24; 2:19) ug pinaagi sa 144,000 nga mga Hudियो diha sa Kalisdanan (Pinadayag 7:4).

- B. Tungud sa sesyon ni Kristo, ang anghelanong away gipakusgan atol sa Kapanahonan sa Simbahan (Mga Taga-Efeso 6:11-13).
- III. Ang Lawas ni Kristo, ang Simbahan, giandam dinhi sa kalibutan pinaagi sa bawtismo sa Balaang Espiritu nga ang matag magtotoo gisulud diha sa paghiusa uban ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 12:12-14; Mga Taga-Colosas 2:10-12).
- IV. Sa dihang ang Lawas nakompleto, kini tangtangan gikan sa kalibutan sa yawa pinaagi sa Pagsakgaw (1 Mga Taga-Corinto 15:51-57; 1 Mga Taga-Tesalonica 4:16-18).
- V. Human sa Pagsakgaw, ang Simbahan mahimong Pangasaw-onon ni Kristo (Pinadayag 19:7).
- VI. Sa higayon nga anaa na sa langit, ang Pangasaw-onon giandam para sa panihapon sa kasal nga mahitabo didto sa Ikaduhang Pag-abut (Pinadayag 19:8-9).
 - A. Ang Pangasaw-onon nagasulud ngadto sa kinatas-ang paglain pinaagi sa pagdawat sa usa ka pagkabanhaw nga lawas sama kang Kristo (1 Mga Taga-Corinto 15:51-57; Mga Taga-Filipos 3:21; 1 Juan 3:1-2).
 - B. Ang Pangasaw-onon, diha sa pagdawat sa usa ka lawas sama sa kang Kristo nga lawas, wala na nagahuput og usa ka kinaiyang makasasala (Mga Taga-Filipos 3:21; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23).
 - C. Ang Pangasaw-onon hinloan gikan sa tanang tawhanong kamaayo (1 Mga Taga-Corinto 3:12-15).
- VII. Ang Pangasaw-onon nagabalik uban ni Kristo didto sa Ikaduhang Pag-abut (1 Mga Taga-Tesalonica 3:13; Pinadayag 19:11-16).

- VIII. Unya nagasunud ang Operasyon Tumbanan.
- A. Una mao ang madaugong prosesyon nga ang tanang nangalaglag nga mga anghel kuhaan og hinagiban ni Jesu-Kristo ug sa publiko ipakita (Mga Taga-Colosas 2:15).
 - B. Satanas prisohon sulud sa usa ka libo ka katuigan (Pinadayag 20:1-3).
 - C. Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo magtambog sa nangalaglag nga mga anghel ngadto sa prisohan (Zechariah 13:2; 1 Mga Taga-Corinto 15:24-25; Mga Taga-Colosas 2:15).
- IX. Ang pagtangtang ni Satanas ug sa tanang nangalaglag nga mga anghel plas ang pagmando ni Kristo nagausb sa kalikupan sa kalibutan.
- A. Rilihiyon maoy wagtangon (1 Mga Taga-Corinto 10:20-21).
 - B. Mini nga doktrina maoy tangtangon (1 Timoteo 4:1).
 - C. Espirituwalidad nagausb sa pag-apil sa mga naghingapin nga pagbati, tungud kay si Kristo sa personal anaa sa kalibutan (Joel 2:28-29).³⁶
 - D. Perpektong kalikupan maanaa dinhi sa kalibutan hangtod si Satanas pagabuhian sa paghulhog sa Gog nga Rebolusyon (Pinadayag 20:7-10).

36. Thieme, *The Divine Outline of History*, 74-77.

KARAANG TESTAMENTO

GENESIS		6:5.....	16
1:21.....	26	6:5-7	16
1:24-25	26	6:6.....	17
1:26-27	1	6:7.....	18
2:17.....	3	6:8.....	18
2:18.....	47	6:9.....	19
3.....	4	6:10-11.....	20
3:1.....	26	6:12.....	21
3:15.....	4,6,7,16,18,22,36	6:13.....	21
6.....	9,12,15,23,25,33		
6:1.....	10	LEVITICO	
6:1-10	9	20:15-16	26
6:2.....	10	26:27-39	54
6:3.....	12,13		
6:4.....	14		

2 SAMUEL		14:12-15	2
7:12.....	9	30:18.....	37
7:13.....	9	30:33.....	33
JOB		EZEKIEL	
1:6.....	10	28:15.....	2
2:1.....	10	JOEL	
2:1-3	3	2:28-29	56
38:7.....	10	ZECHARIAH	
MGA SALMO		3:1-2	2
8:3-5	2	13:2.....	56
22:22.....	46		
110:1	32,54		
ISAIAH			
8:17-18	47		
11.....	31		

BAG-ONG TESTAMENTO

MATEO

11:28.....	36	12:31.....	16
22:30.....	11	14:30.....	16
22:42.....	13	16:8-11.....	13
25:41.....	2,5,24	16:11.....	16
27:46.....	27	19:30.....	29

MARKOS

5:1-19	2	1:5.....	39
8:38.....	2	2:24.....	29
		2:29-32	9

LUKAS

1:31-33	8	4:12.....	45
8:31.....	31,33	11:15-17.....	39
15:7.....	3	16:31.....	29

15:10.....	3		
16:19-22	31		
16:19-31	31		
16:23-25	31		
16:26.....	32		
23:33-46	31		
23:43.....	30,31		
23:46.....	30		
23:53.....	30		

JUAN

1:12.....	10		
1:29.....	36		
3:15.....	23		
3:16.....	6,37		
6:37.....	36		

MGA BUHAT

1:5.....	39
2:24.....	29
2:29-32	9
4:12.....	45
11:15-17.....	39
16:31.....	29

MGA TAGA-ROMA

3:24.....	19
3:25.....	48
3:28.....	19
4:5.....	13
5:8.....	37
6:4.....	39
6:6.....	17,39
6:23.....	7
7:5.....	17
7:18.....	17
8:1.....	32,39
8:11.....	29
8:16-17	40
8:32.....	18

1 MGA TAGA-CORINTO

1:2.....	40	2:8-9	29
1:30.....	19,37,40	3:10.....	52
2:16.....	46	4:4-5	54
3:12-15	55	4:8-10	32
4:9.....	3,52	5:18.....	23
10:20-21	56	5:23-24	54
11:28.....	51	5:30-32	54
12:12-14	55	6:11-13.....	55
12:13.....	39	6:12.....	41
15:24-25	56		
15:51-57	55		

2 MGA TAGA-CORINTO

4:4.....	4,16
5:8.....	23,32
5:19.....	44
5:21.....	5,28,40
12:1-4	31
12:4.....	32
12:9.....	53

MGA TAGA-GALACIA

2:16-17	19
3:26.....	40
3:27.....	39

MGA TAGA-EFESO

1:4.....	40
1:5.....	40
1:6.....	40
1:10.....	28
1:22-23	45,54
2:1-5	28

MGA TAGA-FILIPOS

2:5-8	8
3:21.....	55

MGA TAGA-COLOSAS

1:16.....	45
1:18.....	54
1:24.....	54
1:25-26	29
2:10-12	55
2:15.....	56
2:19.....	54
3:1-2	23

1 MGA TAGA-TESALONICA

3:13.....	55
4:13-17	46
4:16-18	55
5:23.....	55

2 MGA TAGA-TESALONICA

2:11	17
------------	----

1 TIMOTEO

2:5-6	8	12:2-3	23
4:1	56	12:6	51
4:10	44		
4:13	23		
5:21	2		

SANTIAGO

1:4	53
4:6	15

2 TIMOTEO

1:7	49
-----------	----

MGA HEBREOHANON

1:3-4	41
1:13	32,41,54
1:13-14	40
2:7	2
2:8	42
2:9	42
2:9-14	8
2:9-16	42
2:10	44
2:11	45
2:12	46
2:13	47
2:14	48
2:15	49
2:16	50
4:1-2	23
4:14	8
7:27	27
8:1	32
9:12	27
10:4	6
10:10-14	40
10:12-20	32
10:13	54

1 PEDRO

1:8	23
2:5	45
2:9	45
2:24	5,7,28
3:18	27,29,34
3:19-20	10,34
3:20	35,38
3:21	38
3:22	41

2 PEDRO

1:11	40
2	23
2:4	10,23,24,31
2:4-6	23
2:5	12,24,35

1 JUAN

1:9	23,51
2:2	37,44
2:15	17
3:1-2	40,55
5:11-12	40

JUDE

Libro ni	25
5	25,26

SUKARANON NGA MGA LIBRO NI R. B. THIEME, JR. GIREKOMENDAR NGA HAN-AY

The Plan of God
The Trinity
Slave Market of Sin
The Barrier
Rebound & Keep Moving
Isolation of Sin
The Faith-Rest Life
God the Holy Spirit vs. The Sin Nature
Mental Attitude Dynamics
Heathenism
Divine Guidance
Prayer
Witnessing
The Prodigal Son

SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagpanudlo gikuha gikan sa usa ka literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan para sa espirituhanong kamatuuran. Ang pagtoon sa Bibliya nagsangkap og espirituhanong pangpabaskog para sa Kristohanon (Mateo 4:4).

Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya dili mahimong ibaliwala (Mga Salmo 138:2). Ang Dios nagmando sa Kristohanon aron sa kahaladman nahiusab (Mga Taga-Roma 12:2). Kini nga pagkausab nagkinahanglan og usa ka adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 4:23).

Sa daghang katuigan ang sa doktrina nga mga klase sa Bibliya nga gitudlo pinaagi ni R. B. Thieme, Jr., misangkap og adlaw-adlaw nga espirituhanong pagkaon para sa iyang kongregasyon. Mga publikasyon, DVDs, ug MP3 CDs maoy anaa sa walay bayad o obligasyon. Usa ka *Sa Doktrina nga mga Pagtoon sa Bibliya nga Katalogo* maoy ihatag diha sa paghangyo.

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

P.O. BOX 460829


HOUSTON, TEXAS 77056-8829

www.rbthieme.org

713-621-3740

Si ROBERT B. THIEME, JR. (1918-2009) nagpabilin nga usa ka mahinungdanong tingog sa Kristiyanismo sa tibuuk kalibutan. Ang iyang makugihon, mapatin-awong pagpanudlo maoy gibasi diha sa orihinal nga mga pinulongan sa Kasulatan sumala sa makasaysayanong konteksto nga ang Bibliya nahasulat. Ang iyang binag-o nga mga sistema sa bokabularyo, mga ilustrasyon, ug bibliyanhong mga kategoriya sa klaro nga nagpahayag sa dimasayup nga mga kamatuuran sa Pulong sa Dios. Si Thieme nakarekord og kapin sa napulog-usa ka libo ka mga oras sa mga sermon ug nakamantala og kapin sa usa ka gatus ka mga libro og naglukup hapit sa Bibliya.

Si Thieme migraduwar sa University of Arizona (Phi Beta Kappa) ug Dallas Theological Seminary (summa cum laude). Ang iyang seminaryo nga mga pagtoon maoy napakgang tungud sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutang militar nga serbisyo atol nga siya misaka ngadto sa ranggo nga tenyente koronel diha sa United States Army Air Corps. Pagkahuman sa iyang nagpadayon-pagtoon nga buhat sa 1950, siya nahimong pastor sa Berachah Church sa Houston, Texas. Ang iyang malukopon nga pagbansay sa Griyego, Hebreyo, teyolohiya, kasaysayan, ug mahitungud sa teksto nga panuki misangkap og pundasyon para sa iyang masuknaong propesyonal nga kinabuhi sa pagtoon ug pagpanudlo sa Pulong sa Dios. Si Thieme miretiro isip pastor sa Berachah Church human sa singkuwentay-tres ka katuigan sa matinud-anong serbisyo.



Panghulagway ni Robert Becker

Aladaugong Proklamasyon Ang labing waykaparehas nga testimonyo sa kasaysayan ngadto sa Ebanghelyo nga nahitabo sa dili dugay human si Jesu-Kristo misaka gikan sa lubnganan. Si Kristo misugod sa usa ka dikasagarang biyahe sa paghimo og “proklamasyon ngadto sa mga espiritu sa prisohan.” Kinsa man kini nga mga espiritu? Ngano ug asa man sila gibilanggo?

Ang mga espiritu mao ang “mga anak sa Dios” sa Genesis 6, mga alagad ni Satanas, kinsa mipasiugda og gubat diha sa una-sa-lunup nga sibilisasyon sa pagpugong sa pag-abut ni Jesu-Kristo pinaagi kang kinsa ang Dios nakatuman sa Iyang saad sa kaluwasan. Sa dihang ang Dios mihukum sa kalibutan sa usa ka sa tibuuk-kalibutan nga lunup, Siya mipriso niining nagmalapasong mga demonyo didto sa Tartarus.

Ang pahayag ni Jesu-Kristo sa Iyang kadaugan didto sa krus milanog ngadto sa mga ganghaan sa impiyerno. Ang nabanhaw nga Kristo maoy makita nga pruyba ngadto sa gibilanggo nga mga demonyo sa hingpit nga pagkapakyas ug pagkapildi sa istrategiya ni Satanas. Si Jesu-Kristo mibayad sa silot para sa sala aron nga si bisan kinsa makapahayag og pagtoo diha Kaniya ug makasulud ngadto sa usa ka relasyon uban sa Dios para sa tibuuk eternidad.